

# VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

## Ndingano

Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo talula.



## Tshirunzi tsha muthu

Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vuhwavho na u vhavhalela.



## Vhutshilo

Hulisani na u thonifha vhabebi vhanu. Funanani na u fulufhedzea muñani wa hanu. Vhutshilo hojhe ndi mpho. Vhu thonifheni.



## Hayani

Thusani kha mi-shumo ya hayani.



## Pfunzo

Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.



## U shuma

Vhana vha songo kombetshedzwa u toga mishumo.



## Mbofholowo na tsireledzo

Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhanwe, nahone ni songo tenda vhanwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.



## Ndaka

Thonifhani ndaka ya vhanwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.



## Vhurereli, lutendo na mihumbulo

Thonifhani lutendo na mihumbulo ya vhanwe vhatu.



## Tsireledzo

Vhavhalelani lijhasi. Ni songo tambisa mañi na muñagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miñi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.




## Vhudzulapo

Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuñanzi uri na vhanwe vha ita ngauralo.



## Mbofholowo ya u amba

Ni songo luñuwedza mazwiñi na vengo. Ivhanani na vhuñanzi uri vhanwe vhatu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa.



Yo vusuludzwa, i tevhedza CAPS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya 2 Bugu ya 2

Gireidi ya 2

TSHIVENDA LUAMBO  
LWA HAYANI

Bugu ya 2  
Themo dza  
3 & 4

ISBN 978-1-4315-0068-0



TSHIVENDA HOME LANGUAGE  
GRADE 2 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0068-0

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

14th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0068-0



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# Kuvhalele



Vho Angie Motshekga,  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,  
Muthusaminista wa Pfunzo  
ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiṭa wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshinwe tsha zwithu zwa nṭhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoṭhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha ḽinwe na ḽinwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhuḽamu yoṭhe. Ro lingedza nga ndila dzoṭhe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loṭhe ḽa uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.


Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

## Thangela uvhala



Ni sa athu vhala

## U vhala



## Thevhela uvhala



Nga murahu ha u vhala



- Elekanyani nga zwine na vho zwi ḽivha zwi no kwama ṭhoho ya mafhungo.
- Elekanyani nga muṭwali na deithi ye bugu ya anḽadzwa ngayo.
- Vhalani phara ya u thoma na ya u fhedzisela ya tshipiḽa itsho.
- Lingedzani u humbulela uri ḽinwalwa iḽo ḽi khou amba nga mini.




- Musi ni tshi khou vhala, ni ite ni tshi awela ni vhone uri ni khou pfesesa naa.
- Vhambudzani zwe na vha no humbulela zwone na zwe na vhala.
- Arali ni sa koni u pfesesa zwine maṭwe a maipfi a amba shumisani dikishinari (ṭhalusamaipfi).
- Arali ni sa pfesesi phara iyo, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṭha.




- Lingedzani u elelwa mafhungomatsivhudzi magede o lumbamaho zwe na vhala.
- Itani mepe wa mihumbulo wa mihumbulo mihulwane.
- Nwalani zwi re zwaṅu inwi muṅe ni tshi shumisa mihumbulo i no bva kha zwe na vhala.

# Gireidi ya 2



Heyi bugu ndi ya:



TSHIVENDĀ  
Bugu ya

2

# TSUMBANDILA DZA VHADEDEZI - GIREIDI YA 1 LUAMBO LWA HAYANI

Bugu ya mishumo iyi i tea u shumiswa khathihi na zwiko zwiŋwevho. Kha vha shumise bugu iyi khathihi na zwiko zwiŋwe u itela u alusa thalukanyo ya vhagudi vhavho tshifhinga tshoŋthe siani ja:

- Kufarelwe kwa bugu: Ndiŋa yone ya u fara khathihi na u fhenḁa bugu.
- Kuvhekanyelwe kwa bugu: Siatari ja nga phanḁa, siatari ja nga murahu, dzina ja bugu na zwi re ngomu.
- Buḁo ja u vhala: U vhala u bva phanḁa a tshi ya murahu, u bva kha monde u ya kha tsha u ja na u bva nḁha a tshi tsisa.

## VHUSEVHEDI HA U FUNZA

### U thetshesha na u amba

Kha vha tole Tshitamennde Tsha Pholisi Ya Kharikhulamu Na U linga (Tshivenḁa siatari ja 10).

Kha vha vhe na vhuḁanzi uri vhagudi vhavho vha vhe na ndivho ya zwiḁori, zwidade zwipufhi, zwiendo na zwiimbo vhege iŋwe na iŋwe. Ro ita uri izwi zwithu zwi vhe hone zwi zwa mifudafuda ngumo ha iyi Bugu ya Mishumo.

### Therisano nga zwifanyiso

1. Kha vha dededze vhagudi kha:
  - u topola na u rera nga zwithu zwi re kha zwifanyiso (saizi, tshivhumbeo, muvhala na tshivhalo /vhunzhi)
  - u saukanya zwifanyiso nga u vhudzisa mbudziso dza: nnyi, mini, ngafhi, lini, ngani, ho bvelela mini u rangani, ho bvelela mini nga murahu?
  - u ḁisikela tshiḁori tsha kiḁasi (vhulapfu hatsho hu tshi langiwa nga nyaluwo ya mugudi)
2. Kha vha tende mugudi muŋwe na muŋwe a tshi anetshela khonani yawe tshiḁori tsha kiḁasi.
3. Kha vha tevhedze kuŋwalele kwa tshiḁori tsha kiḁasi ku re kha (CAPS Luambo lwa Hayani, siatari ja 15, u ŋwala na vhagudi). Vha dodombedze kuthalanganyele kwone kwa maipfi na kushumiselwe kwa ndongazwiga.
4. Kha vha tende vhagudi vha tshi vhala navho tshiḁori tsha kiḁasi.
5. Kha vha ri vhagudi vha talele kana u tangedzela mibvumo na/kana ḁivhamaipfi ya vhege yeneyo zwi no wanala tshiḁorini tsha kiḁasi.

### U vhala

Kha vha tole Tshitamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga (Tshivenḁa masiatari 12 – 18, malugana na zwilangi zwiḁanu zwiŋwulwane zwa u funza u vhala. (Vhurendi: Kha vha sedze tsumbandila ya vhadededzi ya All-One.)

### U ŋwala

Kha vha tole Tshitamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na u Linga (Tshivenḁa masiatari 18 – 19, hu no ambiwa nga muŋwalo na kuŋwalele.

Kha vha tou fombe kha zwi tevhelaho ḁuvha na ḁuvha:

kufarele kwone kwa khirayoni na penisela.

- buḁo ja u ŋwala: u ŋwala u bva kha tsha monde u tshi ya kha tsha u ja na u bva nḁha u tshi tsitsa.
- u shumisa vhubambiri ha muŋwalo kha u sumbedza kudzulele kwone kwa maḁedere na kubuḁele kwao.

### Kha vha dzulele u elelwa zwi tevhelaho:

- Kugudele kwa vhagudi ku a fhambana. Zwi na ndeme vhukuma uri vhagudi vha tea u nyanyulwa nga u vhona, nga u pfa na nga u ḁiwanela zwithu nga vhoŋthe u itela u guda ho dombelaho.
- U guda hu konwa nga ndovhololo.
- Arali vhuḁsimbidzamirado (fine motor skills) ha vhagudi hu sa athu aluwa, kha vha ḁewe tshikhala tsha u ita nyito buguni dzavho dza ḁowedzo dza A4 dzi si na tshithu.
- Vhagudi vha tea u tshenzhela u guda, zwo ralo, nyito dzi tea u itwa sa ḁowedzondowe musi dzi sa athu u khunyeledzwa nga u tou ŋwala, tsumbo:

Mibvumo: Kha vha tendele vhagudi vha tshi vhumba maḁedere nga vumba musi vha sa athu tou a ŋwala.

ḁivhamaipfi: Kha vha ḁee vhagudi tshikhala tsha u fhaḁa maipfi vha tshi shumisa garaḁa dza maḁedere.

U fhaḁa mafhungo: Vhagudi vha tea u gera garaḁa dza maipfi dza ḁuvha na ḁuvha dzi re murahu ha bugu vha dzi shumisa kha u fhaḁa mafhungo.

Tholokanyondivho: Vhagudi vha tea u fhindula mbudziso nga u tou amba musi vhe kha zwiḁwada zwavho musi vha sa athu u ŋwala phindulo. Kha vha tendele murangaphanḁa wa tshigwada a vhudzise mbudziso ngeno vha tshigwada vha tshi khou lingedza u wana phindulo.

U nanga maipfi a u fhedzisa mafhungo: Kha vha fhe zwiḁwada vhubambiri ha u ŋwalela khaho hu re na mafhungo a re gake vha vha fhe na garaḁa dza maipfi. Vhagudi vha fhedzisa mafhungo aya nga u dubekanya garaḁa idzi nga ngona.

Nzhele: Musi wa nyito dza tshigwada, kha vha fhe murangaphanḁa wa tshigwada sethe ya phindulo uri a kone u dededza vha tshigwada tshawe nga ngona.



# Zwe ra ita tshikolo tsho vala

Themo ya 3: Vhege dza 1 - 4

Z  
w  
i  
r  
e  
n  
g  
o  
m  
u

## 65 Tshikolo tsho vula 2

U vhala mañwalwa a nganetshelo.  
U fhindula mbudziso dzo  
ḡisendeka nga mañwalwa.  
Foniki: ñw, mv, sh, ph.  
U ñwala mafhungo.  
U ñwala phara nga maḡuvha a u  
awela.

## 66 Khaḡenda 4

U dzhenisa zwiitei kha khaḡenda.  
U fhindula mbudziso dzi no kwama  
khaḡenda.  
U topola masala one mafhungoni.  
Nyito ya u ḡiphiḡa i no ḡivhadza  
vhune.

## 67 Vhonani o ya phathini ya ḡuvha ḡa mabebo 6

U vhala mañwalwa a nganetshelo.  
U fhindula mbudzisothopholwa dzi  
no kwama mañwalwa.  
Foniki: mibvumo ya lwa, nzh, pf,  
ntsh.  
U ñwala mafhungo.

## 68 Maḡuvha a tshipentshela, milaedza ya tshipentshela 8

U dubekanya zwifanyiso a tshi  
tevhedza tshiḡori.  
U ñwala fhungo nga tshifanyiso  
tshiñwe na tshiñwe  
U ñwala mulaedza wa  
tshipentshela buguni ya khonani.  
U nanguludza maipfi zwibogisini  
zwone zwa maipfi (mibvumo fh,  
sh, tsh, ts).

## 69 Ntakadzeni o ya zuu 10

U vhala tshiḡori tshi no amba nga  
musi a tshi ya zuu.  
U fhindula mbudziso dzo  
ḡisendeka nga mañwalwa.  
Foniki: kh, ḡh, mv, dzh.  
U ñwala phara nga zwe zwa  
bvelela zuu.

## 70 Ri takalela zwipuka 12

Foniki: U nanguludzela maipfi  
zwibogisini zwa maipfi (mibvumo  
ya *one* na ya *aa*).  
U vhalela khonani mafhungo.  
U ḡiphiḡa: U khaḡara tshifanyiso a  
tshi tevhedza khoudu ya mivhala.

## 71 Sam o ya vhukavhamabufho 14

U vhala tshiḡori tshi no amba nga  
Sam o ya vhukavhamabufho.  
U fhindula mbudziso dzo  
ḡisendeka nga mañwalwa.  
Foniki: fh, dzh, sh, ny.  
U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.  
U ñwala phara nga lwendo lwa  
tshipentshela.

## 72 Sam u vhona mabufho 16

Foniki: Mubvumo dzh.  
U livhanya maipfi a re kha  
tshifhinga tsha zwino na a re kha  
tshifhinga tsho fhiraho.  
U shumisa thevhekano ya  
aḡifabethe kha u fhedzisa  
tshifanyiso.

## 73 Nomsa o ya mushumoni wa mme awe 18

U vhala tshiḡori tshi no amba nga  
Nomsa na mme awe.  
U fhindula mbudzisothopholwa dzi  
no kwama mañwalwa.  
Foniki: mm, ng, zw, nḡ.

## 74 Zwi no fhira tshithihi 20

U ola maḡanga a watshi a tshi  
sumbedza tshifhinga tshe tsha  
bulwa.  
U ñwala zwe zwa itwa nga  
tshifhinga tshigede.  
U bula vhunzhi na vhuthihi ha  
maipfi.  
U dizaina phosiḡara ya u rengisa  
zwinwe zwithu.

## 75 Lufuno o ya ḡaiburari 22

U vhala mañwalwa a nganetshelo  
a no amba nga Lufuno a tshi ya  
ḡaiburari.  
U topola maipfi one a u fhedzisa  
mafhungo a no kwama  
mañwalwa.  
U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.  
U ñwala phara nga bugu ine  
vha i funesa.

## 76 Bugu dzashu dza ḡaiburari 24

U ola tshifanyiso tsha bugu ye ya  
takaleleswa.  
U ñwala nga bugu.  
U livhanya maipfi a re kha  
tshifhinga tsha zwino na a re kha  
tshifhinga tsho fhiraho.  
U topola maipfi one a re kha  
tshifhinga tsha zwino kana a  
re kha tshifhinga tsho fhiraho  
mafhungoni.  
U humbulela nga khavara ya bugu  
dze vha ñewa.

## 77 Ndamulelo u ya bolani 26

Therisano na khumbulelo ya  
tshiḡori.  
U vhala nganetshelo i no amba  
nga Thabo.  
U ñwala khephusheni ya  
tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.  
U dzhenisa maipfi zwibogisini  
zwone zwa maipfi.  
U ñwala fhungo nga tshifanyiso  
tshiñwe na tshiñwe.

## 78 Metshe wa bola 28

U nanguludza maipfi zwibogisini  
zwone zwa maipfi (mibvumo ya  
*isa* na *ela*)  
U topola maipfi one a re kha  
tshifhinga tsho fhiraho.  
U tamba mutambo wa maipfi.

## 79 Kusekwa kwa u vhiḡha 30

U amba nga tshifanyiso tshi re kha  
tshiḡori tsha khathuni.  
U vhala nganetshelo i no amba  
nga kusekwa kwa u vhiḡha.

## 80 Kusekwa kwa u vhiḡha (tshi ya phanḡa) 32

## 80b Kusekwa kwa u vhiḡha (tshi ya phanḡa) 34



Kha ri vhale

Namusi ro vhuya tshikoloni nga murahu ha holodei.

Ro pfa ro takala ri tshi vhona khonani dzashu hafhu.

Mudededzi vho ri humbela uri ri vha vhudze nga holodei yashu.


Ro vha sumbedza zwinepe zwe ra dzhia nga holodei. Ra sumbedza muñwe na muñwe.



Ntakadzeni o dalela zuu.



Lufuno o ya laiburari.



Ndamulelo o ya bolani Soccer City.



Vhonani o ya phathini ya ðuvha la mabebo.

Nomsa o ya  
mushumoni wa  
mme awe.




Kha ri n̄wale

N̄walani dzina la n̄wana muṅwe na muṅwe. Ni dzhenise fhethu he vha hu dalela musi tshikolo tsho vala.



Sedzani o ya ha  
dokotela.



Dzina	Vhonani 			
Fhethu	Phathi ya duvha la mabebo			

Dzina			
Fhethu			



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

Maipfimadivhiwa

fano  
fhasi  
funga

muṅwe	miomva	shuma	phathi
luṅwa	vhumvumvu	shango	phukha
ruṅwa	mmvi	shula	phungo



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mavhili nga zwe na ita musi tshikolo tsho vala.




Kha ri ite nyito

Lavhelesani zwiitei izwi zwa tshipentshela. Zwi dzheniseni kha khalenda.

Duvha la mabebo la Ntakadzeni ndi la 25 Fulwana.

Duvha la mabebo la Kanakana ndi la 3 Fulwana.

Lufuno u tea u humisela bugu laiburani nga la 5 Fulwana.

Ndamulelo u do ya tshitendiamu nga la 13 Fulwana.

Sam u tea u ya ha dokotela nga la 18 Fulwana.

Vhonani u do ya zuu nga la 21 Fulwana.


Kanakana u do dalela makhulu wawe nga la 28 Fulwana.

Vhonani u do dalela Kanakana nga la 13 Fulwana.



## Fulwana

Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna
1	2	3 Duvha la mabebo la Kanakana	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



Kha ri nwale

Fhindulani idzi mbudziso dzi no kwama khalenda.

Iyi ndi khalenda ya nwedzi ufhio?

Hu na maduvha mangana kha uno nwedzi?

Duvha la 25 ndi la vhungana?


Hu na Swondaha nngana uno nwedzi?

Ndi mi nwedzi ifhio i no rangela kathihi na u tevhela uno nwedzi?



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo liṅwe na liṅwe, ni tangedzele ipfi liṅe na nga li shumisa vhudzuloni ha le la talelwa nga fhasi.



Inwi, iwe, ene na vhone ndi masala. Ri a kona u shumisa masala vhuimoni ha maṅwe maipfi.


Vhonani u pfana na u tamba na Nomsa.	Inwi	Ene	Iwe
Ntakadzeni u pfana na u ya zuu.	Inwi	Ene	Iwe
Livhu u pfana na u vhala bugu.	Inwi	Ene	Iwe
Sam o vhona t̄harabulei	Inwi	Ene	Iwe
Livhu na Vhonani ndi vhasidzana.	Vhone	Ene	Iwe

Lavhutaṅu	Mugivhela	Swondaha
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28



Kha ri diphine

Tevhedzani lutambo uri ni wane uri vho ita mini musi tshikolo tsho vala.





Kha ri vhale

Musi tshikolo tsho vala nga **Fulwana** Vhonani o ya phathini ya Nana ya duvha la mabebo.

Ho vha hu na vhatukana na vhasidzana **vhanzhi** phathini.

Nana o fhiwa thoyi **nnzhi** ngauri lo vha li duvha lawe la mabebo. Ro diphina nga maanda.



Nana a dzima makhendela a 8.  
Ra la malegere na khekhe.

Musi ri sa athu humela mahayani,  
ro shela madi gedelani ra ita tie.



Ro tamba bola ya milenzhe ngadeni ya hawe.  
Ndinde ya phula bola nga mano, ye **pfuu!**  
Nndinde a i pfi.



Vhana vhothe vho  
nwala milaedza ya  
**tshipentshela** kha bugu  
ya Nana ya duvha la  
mabebo. Zwe Vhonani a  
nwala khezwi.

Duvha la mabebo lavhudi  
la vhumalo Nana. Ndo  
livhuha no nthamba  
phathini yanu.  
Nga lufuno lu tshi bva  
ha Vhonani.



Kha ri n̄wale

Vhalani tshitoro ni ite thiki (✓) kha phindulo i re yone.

Ndi nnyi we a vha na phathi ya duvha la mabebo?

A	Nana
B	Vhonani
C	Ntakadzeni



Phathi yo vha hone lini?

A	Nga Shundunthule
B	Nga Fulwi
C	Nga Fulwana

Nana o dzima makhandela mangana?

A	Makhandela a 5
B	Makhandela a 6
C	Makhandela a 8

Vho tamba mutambo ufho?

A	Netibolo
B	Bola ya milenzhe
C	Ragibii



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo.

Fulwana	nzhini	pfuu	tshipentshela
mbilwana	nzvinga	pfapfama	ntshea
vhilwa	milenzhe	pfumo	thuntsha

Maipfima divhiwa

ngauri  
naho  
rine



Kha ri n̄wale

N̄walulani fhungo ili.

Bola ya milenzhe yo tamba.



Kha ri ite nyito

Nomborani zwifanyiso zwi tshi tevhekana nga ngona.



Kha ri n̄wale


Zwino n̄walani fhungo nga tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe.

1	
2	
3	
4	



**Kha ri diphine**

Vhonani o n̄walela Nana mulaedza wa tshipentshela nga d̄uvha la Nana la mabebo. N̄ekedzani khonani dzanu dza 4 bugu yanu uri vha ni n̄walele mulaedza ngomu. Na inwi ni nga kha di n̄wala mulaedza wa tshipentshela buguni dzavho.



Mulaedza wa tshipentshela u no bva kha khonani dzanga.

Blank writing lines with a vertical column of colorful circles (pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, red, orange, yellow, green, blue) on the right side.

Blank writing lines with a red heart at the top right and a cluster of colorful hearts (yellow, red, blue, pink) at the bottom right, next to a blue pencil.



**Kha ri n̄wale**

Nanguludzelani maipfi aya zwikhalani zwone.

Word cards for phonics practice:

- tshino
- tsinga
- shuma
- tsitsa
- tshizi
- fhisa
- tsengo
- shola
- fhasi
- shusha
- shula
- tshanga






Kha ri vhale

Ntakadzeni u vhudza kilasi nga lwendo lwawe lwa u ya zuu. U vhudza kilasi hezwi.

Ndo ya zuu na muṭa  
wa hashu woṭhe.



Ro ṭuwa nga  
**thekhisi** ngauri ho vha  
hu tshi khou rothola.  
Ro vhona **phukha** nnzhi.  
Ro vhona mbidi, ndau na phala.

Ndo pfa ndo takala nga maanda ndi tshi vhona **ṭhudwa**  
ndapfundapfu na ndou na **mvuvhu khulukhulu**.

Ro vhona na **phukha** dza bulasini. Nda tamba na zwikukwana.

Musi ndi tshi kha ḡi vhona **phukha**, kuṭoho kuṭukutuku kwa ḡa kwa  
**dzhavhula** bola yanga. Kwa i **dzhia** kwa ya kwa dzula nṭha ha luvhondo.

Nga murahu nṅe na khonani dzanga ra ita phikiniki. Ro vha ro dzula  
fhasi ha muri nṭha ha hatsi.








Kha ri ite nyito

Lavhelesani maledere a re kha maipfi aya. Zwino lavhelesani mupeletso. Vhekanyani maipfi ane a peletwa u fana zwibogisini zwo teaho.



Kha ri n'wale

Dzhenisani zwigwa zwa u vhala mafhungoni aya.

ntakadzeni o ya ngafhi

---

o ya zuu nga swondaha

---

o vhona mini

---

o vhona ndau ndou na t'hoho

---





Kha ri n̄wale


Talani mutalo u tshi bva kha maipfi a re kha kholomu ya muvhala mudala u tshi ya kha maipfi ane a vha mafhambanyi kha kholomu ya muvhala wa lutombo. Kha tsumbo, ro t̄anganya pfufhi na ndapfu. Pfufhi ndi l̄ifhambanyi la ndapfu.

ndapfu		t̄hukhu
n̄tha		pfufhi
khulwane		fhasi
takala		murahu
phanda		rothola
fhisā		tevhela
rangela		t̄ungufhala



Kha ri d̄iphine

Khalarani zwikhala zwi re na tshithoma nga muvhala wa lutombo uri ni kone u vhona uri ndi tshipukade itshi. Ni kone u khalara makoleni nga muvhala wa lutombo, miri ni i khalare nga muvhala mudala.





## Kha ri vhale

Sam o ya a vhona **mabufho** e na khotsi awe. Vho ya vhukavhamabufho. Vho vhona **mabufho** manzhi. Ha f'hira bufho la **dzhambo**. Lo vha lo hwala vhathu vha 350.

Mabufho a kavha a tshi ita **phosho** khulu.

Sam a t̄alela musii **mabufho** mahuluhulu a tshi takuwa na u kavha. Liñwe na liñwe lo vha li na fulaga yo **fanyiswaho** kha mutshila walo. A tshi kavha a kunguluwa kha ndila yao.

Sam u t̄odou vha phailotho musii a tshi aluwa. U t̄odou tshimbidza **dzhambo dzhethe**.



Duvha:

Maipfima divhiwa

zwashu  
izwi  
renga



Kha ri vhale

Vhalani itshi tshiṭori ni fhindula mbudziso.

Sam o ṭuwa na nnyi vhukavhamabufho?

O ṭuwa na

Vho vhona mini?

Vho vhona

Hu fhelela vhathu vhangana kha dzhambo dzhethe?

Vha no swika

Sam u ṭodou vha mini musi o no aluwa?

U ṭodou vha



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo.

Ni kone u ṛwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

mabufho	dzhambo	phosho	fanyiswa
pfufho	dzhapani	misho	thanya
fhufha	dzhethe	khasho	thunyuwa



Ṽwalani nga lwendo lwa tshipentshela lwe na lu fara.

Kha ri ṛwale

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Kha ri ite nyito

Nwalani maipfi ane a thoma nga **dzh** a tshi tshimbilelana na tshifanyiso tshirwe na tshirwe.

dzhasi

dzhamu

dzhusi

dzhoki

dzhege

dzhele

dzhango

dzhimi




dzhamu

















Kha ri nwale

Shumani mbalomaipfi.



imba + isa =	imbisa
renga + isa =	
shuma + isa =	
ima + isa =	
guda + isa =	
vhala + isa =	

ruma + ela =	
bika + ela =	
renga + ela =	
vhofha + ela =	
fara + ela =	
shuma + ela =	

# Tshifhinga tsho fhiraho



Kha ri nwale

Talani mutalo wa u livhanya nyito na maipfi a re kha tshifhinga tsho fhiraho.

Ri shumisa tshifhinga tsho fhiraho kha u sumbedza uri nyito yo itea kale.

u tamba

o tamba

vha gidima

u vhala

ri tamba

ri awela

ro tamba

vho gidima


o vhala

ro awela



Kha ri diphine

Tevhelani alifabethe u itela u tumekanya zwithoma uri ni wane uri Sam o vhona mini.



Tracing practice for letters: y, x, w, v, u, t, s, r, q, p, o, n, c, d, e, f, i, j, k, l, m.



Kha ri vhale

Musi tshikolo tsho vala, ho vha hu si na muthu ane a nga sala na Nomsa. Zwa ita uri a tuwe na **mme** awe mushumoni. Vho vha vha tshi bva nga awara ya 8. **Mme** a Nomsa vha shuma u rengisa mitshelo na miroho. Nomsa o vha a tshi vha thusa. Nomsa o ita phositorara khulu.

Musi vhathu vha tshi vhona phositorara iyi vha thoma u **rengela mme** awe.

Nomsa a paka mitshelo nga miduba. Ya dzula **zwavhudi** yo naka.

Musi o no fhedza mushumo wawe, a awela a vhala bugu ine a i funesa ya mvuvhu.

Vha humela hayani nga awara ya 5. Nomsa o vha o takala nga **maanda** musi a tshi dzhena thekhisini.



Kha ri n'wale

Vhalani tshitori ni ite thiki (✓) kha phindulo i re yone.

Mme a Nomsa vha shuma mini?

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| A | Vha rengisa mitshelo.           |
| B | Vha rengisa miroho.             |
| C | Vha rengisa mitshelo na miroho. |

Ndi nga mini Nomsa o vha a tshi tuwa na mme awe mushumoni?

- |   |  |
|---|--|
| A | Ho vha hu si na muthu ane a nga sala nae hayani. |
| B | O vha a tshi tama u thusa mme awe.               |
| C | O vha a e na vhumvumvu.                          |

Nomsa o thusa hani mme awe?

A	O vha a tshi paka mitshelo na miroho.
B	O ita phositara.
C	O paka mitshelo na miroho a ita phositara.

Nomsa o ita mini musu o no fhedza u thusa mme awe?

A	O vhalala.
B	O edela.
C	O ya u tamba.

Vho vha vha tshi vhuya hayani nga tshifhingade?

A	Nga awara ya 3.
B	Nga awara ya 5.
C	Nga awara ya 7.

Nomsa na mme awe vho ya nga mini hayani?

A	Nga goloi.
B	Nga bisi.
C	Nga thekhisi.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo.

mme	rengela	zwavhudi	maanda
mmila	shengela	zwizwa	phanda
mmona	runga	zwithu	vhandā

Maipfimaivhiwa

luvhilo  
thoma  
thanu  
fumi



Kha ri nwale


Nwalululani fhungo ili.

Nomsa o ita phositara khulu.




Kha ri ite nyito


Olani maṅanga a watshi ni tshi sumbedza zwifhinga zwi tevhelaho.




Awara ya 8



Awara ya 3



Awara ya 5





Awara ya 10





Kha ri ṅwale

ṅwalani uri no ita mini nga hetshi tshifhinga mulovha.











# Vhunzhi

Musi ri tshi amba nga zwithu zwi no fhira tshithihi ri dzhenisa thangi ya vhunzhi kha ipfi. Zwi amba uri **musidzana** muthihi u vha **vhasidzana** vhavhili, **muri** muthihi u vha **miri** mivhili. Maipfi a no thoma nga **vha** na **mi** a kha vhunzhi. Maipfi a re na **mu** a kha vhuthihi.



Kha ri **nwale**

Itani uri aya maipfi a vhe kha vhunzhi.



mudi 	midzi 
muri	
mushumo	
mushonga	
muora	
mulilo	



musidzana	vhasidzana
muthu	
mushumi	
mukegulu	
munna	
muimbi	



Kha ri **diphine**



## THENGISO



Itani phositara ya u rengisa tshinwe tshithu. Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na khou rengisa.

Ni khou rengisa mini?

Tshi dura vhugai?

Ri nga tshi renga ngafhi?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Olani tshifanyiso tsha zwine na khou rengisa.



## Kha ri vhale

Livhu o tuwa na Kanakana laiburari.

Kanakana a kungulusa Livhu nga tshidulo tsha malinga.

Vha swika vha thoma u toda bugu.

Livhu a takalela bugu dzi no amba nga phukha.

Kanakana a takalela bugu dza zwiitori.

Mudededzi a re laiburari a vha vhalela dzone.

Ha pfi vha tuwe na bugu hayani vhege mbili.

Vha do wana dziwe musu vho no fhedza idzi.

Hu na bugu nzhi dzi no takadza laiburari.



Maipfima divhiwa



Kha ri n̄wale

Shumisani maipfi aya kha u fhedzisa mafhungo.

Rine

mudededzi

mbili

phukha

fha  
tuwa  
dala  
vhala

Kanakana o takalela bugu dza \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ ri kungulusa Livhu nga tshidulo tsha malinga.

Ni nga tuwa na bugu dza laiburari hayani vhege \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ o vha vhalela tshitori.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo.

Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo.

maṅwe

vhaṅwe

nnzhinnzhi

tshikolo

zwikolo

zwidulo

nnzhiela

tshitori

tshidulo	zwitori	dziṅwe	nnzhi



Kha ri n̄wale

Vhudzisani khonani dzaṅu tuhanu dzina la bugu ine vha i funesa. Nwalani dzina la khonani yaṅu tsini na dzina ili ni kone u n̄wala dzina la bugu ine vha i funesa. Ni tshi fhedza ni n̄wale dzine laṅu na la bugu ine na i funesa. Ni ite thiki kha bugu dzine na nga tama u dzi vhala.

Dzina	Bugu i no funeswa	✓



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha bugu ye na i takalela, ni kone u n'wala ngayo.

Dzina la bugu lo vha li lifhio?

Bugu yo vha i tshi khou amba nga mini?  
Mitalo mivhili.
  
  
  
  


Olani tshifanyiso tsha khavara ya bugu.



Kha ri n'wale

Livhanyani tshifhinga tsho fhiraho na tsha zwino maipfina aya.



ndi vhona



ndi la

u tuwa

zwi edela

vha gidima

ndo la

ndo vhona

o tuwa

zwo edela

vho gidima



Kha ri n'wale

Vhalani mafhungo ni tingedzele ipfi lo teaho.

Maipfi ndi vhona a  
 amba nga zwa zwino.  
 Maipfi ndo vhona a  
 amba nga zwa kale.

Madekwe ri vhona/ro vhona n'wedzi.

Zwino ri khou vhona/ro vhona.

Ri la/Ro la tshiswitulo mulovha.

Zwino ri khou la/ro la vhuragane.


Madekwe ri edela/ro edela.

Zwino ri khou ya/ro ya tshikoloni.



Kha ri diphine

Vhudzani khonani yanu uri ni vhona u nga bugu iyi i amba nga mini. Ni ambe uri ndi bugu ifhio ine na tama u vhala. Nomborani idzi bugu u bva kha l u swika kha 4. I ndi ya bugu ye na i takalelesa, 4 ndi ya bugu ye na si i takelele na luthihi.




Kha ri diphine

Nangani nthihi ya bugu idzi ni n'wale mafhungo mat'anu nga zwine na vhona bugu iyi i tshi amba nqazwo.

Blank writing area with horizontal lines for student responses.

Lavhelesani zwifanyiso ni ambe uri tshiṭori tshi khou amba nga mini.




---



---




---



---




---



---




---



---



Kha ri vhale



Maipfimadivhiwa

vhanzhi  
nnda  
kana  
kokodza

Ndamulelo u pfana na bola. O tuwa na Ntakadzeni na Dan vha tshi ya u vhona metshe muhulu. Hu khou tamba Chiefs na Sundowns. Ho vha hu na vhatu vha zwigidi na zwigidi tshitediamu. Vho lidza mavuvuzela avho. Khathihi fhedzi mvula ya mbo na. Vha humela hayani nga tshidimela.



Kha ri nwale

Zwino nwalani khephusheni nga fhasi ha tshifanyiso tshinwe na tshinwe kha siatari la seli.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo.

pfuvha

tamba

pf

mb

ramba

pfulo

pfana

imba



Kha ri nwale

Nwalani fhungo lithihi nga tshinwe na tshinwe tsha zwifanyiso zwi re kha siatari la seli.

1

2

3

4



Kha ri ñwale

Maipfi aya a shumisa mitshila yo fhambanaho. Lavhelesani lijwe na lijwe lao ni li ñwale kha tshibogisi tsho teaho.

nakisa

shumela

putela

vhudzisa

shumela

imela

hamisa

honela

shumisa

shelela

shavhisa

patisa



Kha ri ñwale


Tangedzelani ipfi lo teaho la zwe zwa bvelela bolani mulovha.

Mulovha ri ya/ro ya metsheni nga tshidimela.

Ri ṭalela/ro ṭalela Sundowns i tshi khou tamba.

Vhatambi vha raha/vho raha bola.


Musi ri tshi humela hayani i thoma/ya thoma u na.



Tambani mutambo uyu na khonani yanu. Nangani thimu ya ṭaḁa kana ya lutombo. Wanani uri ndi nnyi ane a ḁo vha wa u thoma u kora. Tḥaḁulanani ni tshi vhala maipfi aḁu a re na mivhala. Arali na khakha ni a pfukiwa. Ane a ḁo vha wa u thoma u fhedza u vhala maipfi ndi ene a no kora. Ni lingedze mutambo uyu hafhu, fhedziha lwa zwino ni tea u tambela iḁa inwe thimu.

Kha ri ḍiphine

Mapalani (Vhuno)





Kha ri ambe

Kha ri lavhelese tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale



Kalekale ho vhuya ha vha na sekwa la M<sup>le</sup> le la vha li tshi dzula na muṭa waḽo bulasini. Lo vha li tshi khou alamela makumba a sumbe. Lo vha lo lindela uri a thothonye.

Tshifhinga tsha uri makumba anga a thothonye tsho swika, Ndi ṭoḽa u vhona zwisekwa zwanga zwa sumbe.

Nga liṭhihi nga liṭhihi, ala makumba a thoma u thothonya. Oṭhe nga nḽa ha liṭhihi fhedzi. Lo vha li gumba liḽuhulu.

Ndi pfi Phashaphasha.


Ndi pfi Ṭongani.

Ndi pfi ZaZa.

Ri a vusa.  
Ndi pfi Nyamabesu.

Ndi ngafhi fhano?

Ndi pfi Kuningo.






Sekwa la alamela lo alamela ntha ha lila gumba lihuluhulu. Ho no vha kale fhalo, la mbo li thothonya. Ha bva kusekwa kwa u fhedzisela. Ku vhonala ku kuhulwane na hone ku na nungo. Kwone kwo di vhifhelavho wee!

Ndi ngafhi fhano?  
Dzina langa li pfi nnyi?

Sekwa la mme la dzhia vhana vhalo vhothe la ya tivhani.



Vhonani kusekwa kwa u fhedzisela.

Ha ha ha! Ndi kusekwa kuñwevho.

Ee, nwana uyu ndi muñwevho wee!

Masekwa othe a fhufhela madini. A tala othe a tshi khou tamba. Kusekwa kwa u vhifha ku kona u tala u fhira zwila zwiñwe zwisekwa.





Masekwa a t̃uwa a ya bulasini. Zwifuwo zwiñwe zwi kolela kusekwa kwa u vhifha. Khuhu dzi a ku gomba ngeno mmbwa i tshi ku huvha.

Liñwe d̃uvha vhusiku kusekwa kwa u vhifha kwa humbula u shavha.



Muñwe na muñwe u a nkelela. Ndi khou d̃ishavhela mma.



Kwa tsa mulamboni. Mulamboni kwa vhona zwiñoni zwinzhi zwa u naka zwi tshi khou bambela. Mabesu na mathenga azwo o nakelela a tshi suvhelela. Zwi na mikulo milapfulapfu. Phapha dzazwo dzo nakesa.

Ndi tou tama arali ndi tshi nga tamba navho. Vho naka hani ngoho. Ñe ndo vhifhesa.



Liñwe ḍuvha vhuria ha mbo swika.  
Hoṭhehoṭhe ha ḍala gambogo.  
Mulambo wa oma wa vha aisi.  
Kusekwa kwa u vhifha kwa  
tetemela kwo ṭungufhala.

Ndi ndoṭhe nahone ndo oma  
nga phepho.

Ha swika Tshimedzi (Luṭavula). Ḍuvha  
la thoma u dudela hafhu na miri  
ya ṭuma lurere i midaladala. Liñwe  
ḍuvha nga matsheloni kusekwa kwa u  
vhifha kwa vhona hafhu zwiḽa zwiṇoni  
zwa u naka, mabilipili.



Kusekwa kwa u vhifha  
kwo vha kwo ṭungufhala  
vhukuma. Kwa thoma u lila.

Ndo vhifhesa, ndi ndoṭhe.  
A thi na khonani.



Musi ku tshi khou lila kwa lavhelesa maḍini nga maṭo a re na miṭodzi. Kwa ḍivhona nga tshivhoni tsha maḍi. Kwa vhona kwo no vha bilipili ḽa u naka.

Ndi nne uyu?

Ha mbo ḍi fhira mabilipili a tshi khou tala. A vhidza kusekwa kwa u vhifha uri ku ḍe vha bambele vhoṭhe. Kusekwa kwa u vhifha kwa fhufhela maḍini. Kwa pfa kwo takala nga maanda.

Idai u bambele na riṅe. U fana na riṅe ngauri na iwe u bilipili. Wo naka u fhira mabilipili oṭhe.



**Z**

# Thero ya 6: U mona na mudzi

**Themo ya 3: Vhege dza 5 - 10****w****81 Tshivhingwi tshi geriwa  
vhukuse 36**

U vhala nganetshelo i no amba nga thedibee (tshivhingwi) ya Pam.  
U fhindula mbudziso dzo  
disendeka nga mañwalwa.

U nanguludza maipfi zwibogisini  
zwone zwa maipfi (mibvumo ntsh,  
kw, nyw, dzh)

U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.

U kopolola mañedere A, a

**r****e****n****g****o****m****u****82 Thoyi yanga ya  
tshipentshela 38**

U ita tshodiso a dodombedza zwa  
a wana.

U nombora zwifanyiso a tshi  
sumbedza thevhekano yone.

U ñwala fhungo nga tshifanyiso  
tshiñwe na tshiñwe

U topola lisala linwevho li no yelana  
na ipfi lo talelwaho nga fhasi.

**83 Vhonani u ita tshiswitulo 40**

U amba nga tshifanyiso.

U vhala risipi.

U fhindula mbudzisothopolwa dzi  
no kwama risipi.

U vhala maipfi na u thetshesela  
mibvumo (mibvumo mv, nd,  
ngw, bv)

U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.

U ñwala mafhungo a no amba nga  
zwine wa tama u ja.

U kopolola mañedere B, b

**84 Zwiñwa zwine nda tama  
u ja 42**

U ola tshifanyiso tsha tshithu  
tshine vha tama u tshi ja.

U tshutshedza khonani thevhekano  
ya kuitelwe kwazwo.

U livhanya mafhungo (ñefungo  
na tshiitwa).

U dzhenisa maipfi ane a khou  
tshela hu tshi shumiswa  
zwifanyiso sa vhusevhegi.

U wana na u tangedzela maipfi a  
re kha phazili ya maipfi.

**85 U tsireledzea hayani 44**

U vhala phamfulethe i no amba  
nga u tsireledzea hayani.

U fhindula mbudziso ngede dzi  
no kwama mañwalwa.

Foniki: (sh, mb, sw, zh)

U ñwala mafhungo a no amba  
nga zwine wa tea u ita uri u  
tsireledzee u hayani.

U kopolola mañedere E, e

**86 Milayo ya mutani 46**

U ola tshifanyiso tshi no sumbedza  
uri hu tea u itwa mini uri muthu a  
tsireledzee musi e hayani.

U ñwala fhungo nga tshifanyiso.

U shumisa ndongazwiga dzone.

U livhanya ppanywa.

U fhedzisa mbudziso dzi no  
kwama vhone vhañe hu tshi  
buliwa phindulo dza masala.

**87 Luñingotendeleki yo xelaho 48**

U vhala nganetshelo i no amba  
nga luñingotendeleki yo xelaho.

U fhindula mbudziso dzo  
disendeka nga mañwalwa.

U nanguludza maipfi (mibvumo -  
mmb, kw, dzh, fh)

U ñwala tshi no amba nga u xedza  
tshiñwe tshithu.

U kopolola mañedere D, d

**88 Ntsha, fhasi, ngomu na  
matungo 50**

U shumisa mabulafhethu kha  
u dithusa u wana zwithu zwo  
dzumbiwaho.

U bula maipfi a no yelana na  
zwifanyiso.

U fhedzisa maipfi ni tshi shumisa  
nzh na dzh.

U vhala ndaela wa fhedzisa nyolo.  
U vhekanya maipfi a tshi tevhedza  
mibvumo (sw, lw, rw, nd).

**89 Tshimange tshi lila haya 52**

U vhala khungedzelo.

U fhindula mbudzisothopolwa dzi  
no kwama mañwalwa.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza  
mibvumo (vh, th, pf, kh)

U ñwala nga tshifuwohaya.

U kopolola mañedere E, e

**90 Haya ha kumange kwo  
xelaho 54**

U dzhenisa pfalandothe hu tshi  
fhedziswa maipfi uri a livhanywe  
na zwifanyiso.

U topola mbudziso, magarukela na  
zweitamennde.

U ñwalulula mafhungo hu tshi  
shumiswa ndongazwiga dzo  
teaho.

U ita khungedzelo i no amba nga  
tshifuwohaya tsho xelaho.

**91 U rambiwa phathini 56**

U vhala thambo.

U fhindula mbudziso dzo  
disendekaho nga thambo.

Foniki: (ph, tsh, vh, n).

U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.

U ñwala mafhungo a no amba nga  
mañvha a mabebo.

U kopolola mañedere F, f

**92 Idani phathihi yanga 58**

U fhedzisa thambo dza phathi dza  
vhone vhañe.

U ñwalulula mafhungo e kha  
tshifhinga tsho fhiraho.

U topola madzina na maiiti  
mafhungoni.

U fhedzisa thebuñu hu tshi  
shumiswa mafhungomatsivhudzi  
a no bva tshifanyisoni.

**93 Zwikukwana zwiñuku  
zwiñanu 60**

U vhala tshirendo tsha Zwikukwana  
Zwikukwana zwiñuku zwiñanu.

Foniki: (k, t, r)

U ñwala mafhungo a tshi shumisa  
maipfi e a ñewa.

**94 Zwikukwana zwiñuku  
zwiñanu 62**

U renda na u ita litambwa ja  
tshirendo.

U topola maipfi one a re kha  
tshifhinga tsho fhiraho.

U vhumba maipfimbumbano.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza  
mibvumo.

**95 Mvuvhu na tshibode 64**

Bugu ya zwiñori zwa zwigeriwa.

**96 Mvuvhu na tshibode  
(tshi ya phanña) 65**

U vhala mañwalwa a nganetshelo.

U rera nga mañwalwa e na  
khonani.



Kha ri vhale

Pam u na tshivhingwi tsha tshipentshela. U takalela u edela nayo. Kukaladzi kwawe John na kwone ku takalela u tamba nga vhingwi.

Vhonani uri  
Vhingwi ndo  
mu nakisa hani.



Namusi Pam a tshi vhuya tshikoloni o wana tshivhingwi tshawe yo tshetshekanywa kha t̄hoho na kha thumbu. Kukaladzi kwawe kwo vha kwo tshi gera vhukuse.

Ee, no tshinyelani  
tshivhingwi  
tshanga? Ngoho  
no nkakhela  
wee!



Pam a sinyuwa nga maanda.  
A sema kukaladzi kwawe.

Mme awe vha ambadza tshivhingwi muṅadzi mutswuku t̄hohoni, mutumbu vha u ambadza badzhi ya lutombo.



Vhonani, Pam.  
Thedi o naka  
o vhuyeleta  
tshikale.

itshi  
edela  
bula



Kha ri n̄wale

Vhalani tshiṭori, ni fhindule mbudziso.

Thoyi ya Pam ya tshipentshela yo vha i mini?

Yo vha i

Ndi nnyi we a gera vhukuse ha tshivhingwi?

Pam o dipfa hani musi a tshi vhona tshivhingwi tshawe?

O pfa

Mme a Pam vho ambadza tshivhingwi mini?

Vho mu ambadza



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi muṅe buguni yaṅu ya ndowedzo.

ntshetshela

kwama

lumekanywa

phudzha

phadzha

remekanywa

kwasha

ntshinela

tshipentshela	kwawe	tshetshekanywa	badzhi

N̄walani mafhungo mavhili nga thoyi ya tshipentshela ine na i funa.

Kha ri n̄wale



Blank writing area with horizontal lines for practicing the words from the table above.




Kha ri n̄walulule maḽedere aya.

Kha ri n̄wale



Handwriting practice area showing the cursive letters 'a' and 'e' with dotted lines for tracing.



Kha ri ite nyito

Wanani uri khonani dzaṅu dzi na thoyi dzifhio dza tshipentshela. Nwalani madzina avho kha rou ya nṱha ni kone u ṅwala thoyi dzavho dza tshipentshela kha rou ya nga fhasi.

Dzina	Pam 			
Thoyi	thedibee			



Kha ri ṅwale

Nomborani zwifanyiso izwi zwi tshi tevhekana nga ngona.



Zwino ṅwalani fhungo liṱhihi nga tshifanyiso tshinwe na tshinwe.

1	
2	
3	
4	



Kha ri n̄wale

Vhalani fhungo liṅwe na liṅwe, ni tangedzele ipfi (lisala) liṅe na nga li shumisa vhudzuloni ha maipfi e a talelwa.

<u>Pam</u> u pfana na u tamba na thedibee yawe.	Inwi	Tshone	<u>E</u> ne
<u>Mme</u> a Pam vho vusuludza tshivhingwi.	Vhone	Dzone	Kwone
<u>Kukaladzi</u> kwa Pam kwo tshea tshivhingwi.	Vhone	Dzone	Kwone
<u>Tshivhingwi</u> tsha vhonala tsho naka hafhu.	Vhone	Tshone	Kwone
<u>Pam</u> na mme awe ndi vha tshisadzini.	Vhone	<u>L</u> one	Zwone



Kha ri d̄iphine

Tevhelani lutambo ni vhone uri avha vhana vha na thoyi dzifhio dza tshipentshela.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vhonani u do itela khonani dzawe tshiswitulo tshikolo tshi tshi bva namusi.



## Sangwetshi ya vhuṭolo

### Zwine na do shumisa

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 wa kulebula kwa mafhi a khondasi | Boṭoro ya nduhu          |
| 1 wa muomva                        | 2 wa zwilai zwa vhurotho |

### Zwine na tea u ita

Do dzani boṭoro ya nduhu kha tshilai tshithihi tsha vhurotho. Tshetshekanyani muomva ni u vhee nṭha ha boṭoro ya nduhu. Do dzani mafhi a khondasi nga nṭha ha tshila tshinwe tshilai tsha vhurotho. Mametshedzani zwilai izwi zwivhili ni ite sangwetshi. I tsheyeni i bve zwipida zwiṅa.

Iṭani ni diphine.





**Kha ri n̄wale**

Itani (✓) tsini na phindulo yo teaho.

Ndi zwil̄ai zwingana zwa vhurotho zwine na d̄o zwi t̄oda?	
A	Tshithihi
B	Zwivhili
C	Zwiraru

Ndi zwifhio zwiñwe zwine na d̄o zwi t̄oda?	
A	Botoro ya nduhu
B	Tshisi
C	Mafhi a khondasi

Hu na zwip̄ida zwingana musi sangwetshi yo no tshewa?	
A	Zwivhili
B	Zwiraru
C	Zwiṅa

Ndi mutshelo ufhio une na d̄o u t̄oda?	
A	Apula
B	Tshienge
C	Muomva



**Divhamaipfi**

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo.

muomva	nduhu	sangwetshi	bva
mut̄amvu	ndala	musangwe	bvani
mumvumvu	ndado	ngwedi	bvumo

**Maipfimaivhiwa**

fhufha  
thanda  
imba  
tamba

N̄walani mafhungo mavhili nga zwine na tama u la.

**Kha ri n̄wale**



Blank writing area with horizontal lines.




Kha ri n̄walulule maledere aya.

**Kha ri n̄wale**



Handwriting practice area with dotted letters 'b' and 'B' on a lined background.




Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshiliwa tshine na ita na la.  
Tlutshedzani khonani yanu uri tshi itiswa hani.

Ndi thoma nga ...

Ha tevhela ...

Nda konou ...



Kha ri nwale

Vhumbani mafhungo mana. Talani mutalo wa u livhanya tshipida tshi re tshibogisini tsha lutombo na tshi re kha tsha u la tshibogisini tshidala.

Pam o vha o sinyuwa

Ndo la sangwetshi

Ndi bva na tshisambureni

Ndo dzima makhandela anga

ngauri lo vha li duvha langa la mabebo.

ngauri kukaladzi kwawe kwo tshetshekanya tshivhingwi.

ngauri ndo vha ndi na ndala.

ngauri yo vha i tshi khou na.



Kha ri nwale

Nwalani maipfi ane a khou tahela mafhungoni.

khovhe

maapula

malegere

mafhi

vhurotho

tie

Ndi pfana na u nwa



U pfana na



Ri pfana na \_\_\_\_\_.



U pfana na u la \_\_\_\_\_.



Vha pfana na u la \_\_\_\_\_.




U pfana na u nwa \_\_\_\_\_.



Kha ri diphine

Wanani ni tingedzele zwiḽiwa zwi re tshibogisini. Ni kone u tala mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho. Mariwe maipfi a a buḽa ngeno mariwe a tshi tou tsitsa.

n	a	m	a	x	y	n̄	a	w	a
p	g	a	r	s	t	u	v	p	t
q	g	f	v	o	r	o	s	i	s
w	d	g	u	m	b	a	r	l	h
k	h	o	v	h	e	s	n	e	a
t	g	m	a	l	e	g	e	r	e
y	v	h	u	r	o	t	h	o	x
t	i	e	x	r	m	a	f	h	i





Kha ri vhale

## Tsireledzeani mahayani



Ni vhetshela bodo murahu tshifofuni.



Ni songo tenda thambo ya gedela i tshi nembela lune vhana vhatuku vha kona u i swikela.



Vheani mishonga hune vhana vhatuku vha si kone u i swikela.



Ni songo tamba nga zwikoḽikoḽi zwa kale.



Ni songo tamba nga sokhethe dza mugasi.



Vheani pharafeni fhethu ho khudaho.



Kha ri ṅwale

Vhalani phamfulethe ni fhindle mbudziso.

ṅwalani tshithu tshithihi tshine mme a tshivingwi a ri vhudza uri ri ite u itela uri ri vhe ro tsireledzea mahayani.



---



---

ṅwalani tshithu tshithihi tshine khangaru ya ri vhudza uri ri ite u itela uri ri vhe ro tsireledzea mahayani.

---



---



Duvha:




Ñwalani tshithu tshithihi tshine Sankambe tsha ri vhudza uri ri ite u itela uri ri vhe ro tsireledzea mahayani.

Blank writing area with horizontal lines for the rabbit's response.

Ñwalani tshithu tshithihi tshine Muzhou na tshivhingwi vha ri vhudza uri ri ite u itela uri ri vhe ro tsireledzea mahayani.

Blank writing area with horizontal lines for the elephant's response.



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo.

Maipfima divhiwa

tsa gonya nyala

mishonga	thambo
mashango	khombo
mashonzha	khumba

swikela	muzhou
swiela	mazhuluzhulu
swiswina	mazhana



Kha ri riwale

Ñwalani mafhungo mațanu a no amba nga zwine na ita u itela u tsireledzea hayani.



Large blank writing area with horizontal lines for the snail's response.




Kha ri riwalulule mațedere aya.

Kha ri riwale



Handwriting practice area with dotted letters 'a' and 'b' on a lined background.



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni tea u ita zwifhio uri ni dzule no tsireledzea hayani ha hanu. Ni kone u n̄wala fhungo nga tshifanyiso itsho.



---



---



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo aya ni tshi shumisa zwiga zwa u vhala zwo teaho. Shumisani legeredanzi mathomoni a fhungo na tshiga tsha u awela kana tshigambudziso magumoni a fhungo. Ni elelwe u shumisa legeredanzi musu ni tshi n̄wala madzina a vhatu, minwedzi, fhethu kana maduvha.

nga mugivhela mulalo na kanakana vho ya u tamba mudini wa ndamulelo

ni a pfana na aisikhirimu

bongi na nomsa vho ya durban nga fulwana

dzina langa ndi



**Kha ri n̄wale**

Talani mutalo u tshi bva, kha maipfi a no amba zwithihi na a re kha kholomu ya muvhala mudala, u tshi ya kha kholomu ya lutombo.

sima
lima
kuvha
rengisa
pandela
xela
fhis



vhambadza
thoma
ngalangala
vota
tanzwa
thatha
gweda



**Kha ri diphine**

Fhedzisani aya mafhungo a no amba nga inwi na nga zwine na takalela. Phindulo dzotzhe ndi madzina, zwino a tea u thoma nga malederedanzi.

Dzina langa ndi

Duvha line nda li funesa kha vhege ndi

Khonani yanga ya mbiluni ndi

Duvha langa la mabebo ndi

Bugu ine nda i funesa ndi

Mbekanyamushumo ya TV ine nda i funesa ndi

Ndo bebwa nga

Dzina la mudededzi washu ndi



Kha ri vhale

Lu ingotendeleki lwa khotsi a  
Vhonani lwo xela.

Vha vhidzela vha ri, "Ndi nnyi a  
no divha hune founu yanga ya  
vha hone?"

Ra sedza fhasi ha mmbete.

Kha shelefu.

Murahu ha desike.

Ngomu tshikwanami tsha Baba.

Nnda ha ndu.

Nga ngomu nduni.

Tsini na tafula.

Ntha ha TV.

Khathihi fhedzi – trrr, trrr,  
trrr, trrr

Ra i wana firidzhini!



trrr, trrr!  
trrr, trrr!



Kha ri nwale

Vhalani tshitori ni fhindula mbudziso.

Khotsi awe vho xedza mini?

Vho xedza

Nwalani fhethu huvhili he vha sedza hone founu.

Vho i sedza

Founu vho i wana ngafhi?

Vho i wana

No no vhuya na xedza tshinwe tshithu? Tsho vha tshi tshithude?



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u n'wala mafhungo mavhili a inwi mune buguni yanu ya ndowedzo.

mmbaisa

tshikukwana

badzhini

fhala

fhunga

dzhamu

dambatshekwa

mmbeba

Maipfimadiyihiwa

fhasi  
seli  
phanda

mmbete

tshikwamani

firidzhini

fhedzi



Kha ri n'wale

Nwalani tshitori tsha musi ni tshi xedza tshinwe tshithu. Tsho vha tshi mini? No tshi wana ngafhi?

Large empty writing area with horizontal lines for text entry.




Kha ri n'walulule maledere aya.

Kha ri n'wale



Handwriting practice box for the lowercase letter 'd', showing a cursive 'd' and a dotted 'd' for tracing.

Handwriting practice box for the uppercase letter 'D', showing a cursive 'D' and a dotted 'D' for tracing.



Kha ri ite nyito

Dzumbani tshinwe tshithu ngomu kilasini. Khonani yanu u fanela u tshi toḡa. U tea u amba uri "Ndi khou toḡa nga murahu ha... kana fhasi ha... kana tsini na ...". Shumisani maipfi matswuku a re kha siatari la 48 tshitorini uri a ni thuse.



Kha ri riwale

Bulani ipfi li no yelana na tshifanyiso tshinwe na tshinwe.

Ni kone u fhedzisa ipfi li riwale na li riwale nga u dzhenisa **nzh** kana **dzh**.

nzh

dzh



dzhasi



ini



amu



ezi



ba i



inga



angama



lwe e



ege

Duvha:



**Kha ri diphine**

Vhalani ndaela idzi, ni fhedzise tshifanyiso.

Olani <u>d</u> uvha na <u>t</u> harabulei/bufho zwi n <u>t</u> ha makoleni.	Olani khumba i phanda ha maluvha.
Olani tshin <u>o</u> ni n <u>t</u> ha ha muri.	Olani tshibode tshi tsini na maluvha.
Olani maluvha fhasi ha muri.	Olani tshisusu nga n <u>t</u> ha ha tshibode.



**Kha ri nwale**

Nanguludzani maipfi aya a dzhene zwibogisini izwi zwa zwifhiwa.

swaswa	lwala	ndilo	rwisa
swana	ndingo	lwendo	swika
swiswi	rwiwa	ndima	rwela



sw



lw



rw



nd




Kha ri vhale

## Ni a funa zwimange?

Kumange, kwa mavhalavhala, kwa thamuthamu ku lila haya.

Ku na mutshila mulapfu na mavhalavhala.

Ku pfana na mafhi na khovhe.

Dzina lakwo ndi Naki.

Arali ni tshi tama u thusa nga u ku nea lufuno na haya, founelani Gugu ngei SPCA kha, 012 012 0120.



Kha ri nvhale

Vhalani khungedzelo iyo ni kone u ita thiki (✓) kha phindulo yo teah.

Ndi tshifuwode tshi no khou toda haya?	
A	Mmbwa
B	Tshimange
C	Bere

Ni nga founela nnyi arali ni tshi khou toda tshimange?	
A	Gugu
B	Vhengele la zwifuwo
C	Rabulasi



Dzina la itshi tshimange ndi lifhio?

A	Naki
B	Katsi
C	Miora

Tshi pfana na u la mini?

A	Mafhi
B	Tshisi
C	Khovhe

Tshi funesa u nwa mini?

A	Mafhi
B	Dzhusi
C	Tie

Tshimange itshi tshi difara nga ndilade?

A	Tshi dzula tsho lala.
B	Tshi pfana na u thamukana.
C	Tshi pfana na nndwa.



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili a inwi mune buguni yanu ya ndowedzo.

muvhula

thatha

vhukhopfu

khamelo

khombo

mupfa

thanga

mivhili

Maipfi madivhiwa

raka  
rothe  
fhanu  
seli

mavhala	thamuwa	mulapfu	khovhe





Kha ri nwalu

Nwalani nga tshifuwohaya tshanu.




Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwalu



# Haya ha kumange kwo xelaho

Themo ya 3 – Vhege dza 7–8



**Kha ri ite nyito**

Dzhenisani pfalandoṭhe, a e i o kana u, kha liṅwe na liṅwe la haya maipfi u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.

a e i o u

bugu		b__ka
n__wa		n__wa
s__ha		r__nga
g__ma		g__ma



**Kha ri ṅwale**

Bulani uri izwi zwithu ndi mbudziso, magarukela kana zwiṭatamennde.

Ni kone u dzhenisa **?**, **!** kana tshiga tsha u awela **(.)**.



Dzina laṅu li pfi nnyi?	Mbudziso 
Litshani hezwo mani	
Namusi ndi la 25 Fulwi	
Tavhanyani	
Ni dzula ngafhi	
Duvha laṅu la mabebo ndi la lini	
Ndi pfana na tshilimo	
Ni a pfana na zwimange	

Duvha:



Kha ri n̄wale

Nwalululani mafhungo aya ni dzhenise zwiga zwa u vhala zwo teaho.




ni a pfana na zwimange

dzina la tshimange tshanga ndi naki

ntakadzeni na sam vha pfana na u tamba bola

duvha langa la mabebo ndi la khubvumedzi



Kha ri diphine

Itani khungedzelo ya tshifuwo tsho xelaho. Dadzani zwikhala zwi si na tshithu u itela u fhedzisa khungedzelo.



### Kha vha thuse u ntodisa



Nwalani uri ndi tshifuwoḁe.

Vho vhuya vha vhonevho

Olani tshifanyiso tsha tshifuwo  
(Tshifuwo tshanga tsho tou rali.)

Dzina la tshifuwo tshanga ndi


Arali vha nga tshi wana vha fonele  
(Nwalani dzina lanu.)

kha  
(Nwalani nomboro dzanu dza lutingo.)





Kha ri vhale



Kha ri riwale

Vhalani afho ntha ni fhindule mbudziso.

Phathi ndi ya nnyi?	
U do vha e na minwaha mingana?	
Phathi i do thoma nga tshifhingade?	
Phathi i do fhela nga tshifhingade?	
Duvha la phathi ndi lifhio?	
Nomboro ya nnu ya ha Thamba na dzina la tshitarata ndi zwifhio?	

Duvha:



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo.  
Ni kone u n'wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

phathini	tshikoloni	vhathuni
phakhani	tshitakani	vhatukanani
phukhani	tshimimani	vhanani

Nwalani mafhungo mavhili nga duvha laṅu la mabebo.

Maipfimaivhiwa

bva  
maḍi  
sina  
sala



Kha ri n'wale

Blank writing lines for practicing the words from the table.



Kha ri n'wale

Nwalani mafhungo mavhili nga duvha laṅu la mabebo.

Ni ḡo ḡa phathini yanga?

Blank writing lines for practicing the sentence.




Kha ri n'walulule maḡere aya.

Kha ri n'wale



Handwriting practice box for the letter 'f', showing a solid 'f' and a dotted 'f' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'j', showing a solid 'j' and a dotted 'j' for tracing.



Kha ri ite nyito

Dadzani  
mulaedza wa  
u diramba  
phathini yangu.



Kha ri n'wale

Nwalululani haya mafhungo, ni thome linwe na linwe nga "Mulovha".

Namusi ndi duvha langa la mabebo.

Mulovha

Namusi i khou na.

Mulovha

Namusi duvha lo tsha.

Mulovha



## Idani phathini yanga!

Ndi khou ya u fara n'waha wa \_\_\_\_\_.

Phathi yanga i do vha nga \_\_\_\_\_.

I do thoma nga awara \_\_\_\_\_ ya fhela  
nga awara ya \_\_\_\_\_.

Direse yanga ndi:



Ndu ya nomboro \_\_\_\_\_



Tshitarata \_\_\_\_\_

Fhethu \_\_\_\_\_



Ni mmbudze arali ni tshi do kona u swika.



Nomboro ya lutingo lwanga ndi \_\_\_\_\_.



I bva kha \_\_\_\_\_





Kha ri n̄wale


Fhungoni l̄inwe na l̄inwe, talelani dzina la muthu, ni kone u tangedzela ipfi la nyito line la ri vhudza uri muthu u khou ita mini.

Ntakadzeni u gidimela tshikoloni.

Kanakana u vhala bugu.

Pam u fara tshivhingwi tshawe.

Sam u tamba bola.



Peter u raha bola.

Lebo u amba nga founu.

Vhonani o renga tshimange.

Mandu u la matshipisi.



Kha ri diphine

Vha na miwaha mingana? Dzhenisani madzina avho na miwaha kha thebuḽu.

Peter Thabo Khendi Lulu Ntakadzeni

3 7 9 6 5



Dzina	Miwaha

Dzina	Miwaha



Kha ri vhale



## Phambo na vhana vhayo

Hu amba kukukwana kuṭuku, nga kuipfi kusekene.

Hu amba kukukwana kuṭuku, kuipfi kwo sudufhala.



Hu amba kukukwana kuṭuku kwa vhuraru, nga kuipfi kwa mitoroni.



Hu amba kukukwana kuṭuku kwa vhuṅa, nga kuipfi ku si na maṭali.



Hu amba kukukwana kutuku kwa vhuṅa, nga kuipfi kwa manzaranzara.

"Nandi vhoiwe. Ngeno wee," hu amba mme vhe ngadeni daladala.

Ndi tou tama arali ndi tshi nga doba kusalasala.

5



Arali ni tshi khou toudou la, a ni di ngeno na pala?

6



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u nṱwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ngowedzo.

tsekene	matari	miloroni
tshikukwana	matali	thoroni
vhakene	matata	khoroni

Maipfimaivhiwa

pala  
luvhilo  
thoma  
thanu



Kha ri nṱwale



Nṱwalulani fhungo li tevhelaho.

Ni do kona u da phatṱhini yanga?



Kha ri nṱwalulule maṱedere aya.

Kha ri nṱwale





Kha ri ite nyito

Vhalani mafhungo a zwikukwana zwiṭukutuku zwiṭanu ni ite ndowendowe ya u a vhalani na khonani dzaṅu ṭhanu. Muṛwe na muṛwe wa vhoiwe a wane tshifhinga tsha u vha kukukwana. Muthihi waṅu a vhe mme.



Kha ri ṛwale

Tangedzelani ipfi lo teaho.

Mulovha **ndo/ndi** ya u tamba muḍini wa Vhonani.

Matshelo **ndi do/ndo** ya tshikoloni.

Vhege yo fhelaho **ndi/ndo** vhona zwikukwana.

Zwino ndi **khou/ndo** tamba na tshimange tshanga.



Kha ri ṛwale

Fhedzisani mbalo dza maipfi idzi.

tshiṭula + mubvumo =



tshiluma + namana =




vhuma + bisi =



mutshimbidza + bisi =



tshiivha + muronzhe =



tsumba + tshifhinga =





Kha ri diphine


Dzhenisani maipfi aya zwibogisini zwa mibvumo kha vhili.  
A hwayeni kha mutevhe musi no no a riwala zwibogisini zwo teaho.

- miloroni
- thoroni
- khroni
- phathini
- mulapfu
- firidzhini
- khamelo
- dzhamu
- khovhe
- badzhini
- mmbaisa
- swikela
- swiswina
- swiela
- mupfa
- muzhou
- mmbeba
- phakhani
- mazhana
- ri
- vhukhopfu
- zhendedzi
- mmbete
- mazhuluzhulu



Kha ri vhale

Itani bugu iyi ya zwigeriwa uri ni kone u vhala nga tshiṭori tsha mvuvhu na tshibode. Petani kha mitaladzitswititi ni gere kha mitaladzi yo tshukhukanyiwaho.



Kha ri vhale

Zwino vhalani tshiṭori tsha mvuvhu na tshobode. Ndi tshiṭori tsha vhukuma. Ambani na khonani dzaṅu ngauri izwi zwipuka zwivhili ndi khonani dza mbiluni nangho.



Kha ri ṅwale

Vhalani tshiṭori tsha mvuvhu na tshibode hafhu ni kone u ṅwala mafhungo maṅanu ni tshi anetshela tshiṭori itshi.

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---



8



Nwana hoyu wa mvuvhu u na mashudu. Kha ri mu rine dzina.



Gierani kha mutaladzi zwo tshukukanyiwaho musi no no pere, edza bugu yaru.



b



Ndi khou tšodša mme anga.

Iđai ngeno Owen. Ri dō u isa vhugalaphukha.

Vha dzhia Owen vha mu isa vhugalaphukha. A dzula ngadeni i re na tivha.

Petani kha mutaladzi tšwititi

Nga murahu Owen a aluwa a tšangana na musidzana wa mvuvhu a no pfi Anza. Namusi u dzula na Anza li la maladze.

Nambetserani hefha



Petani kha mutaladzi tšwititi

16



# Mvuvhu na tshibode

1



7



Vha zwi kona u mu n̄ula lwanzheni.



10



Ni pfi nyi!  
inwi?

Nwana wa mvuvhu o vha a tshi dzula na mme awe o ditakalela.



2


Owen a tamba na mukalaha Vho Mulala. A tshi takadzwa nga u namela mut̄anani wavho.



15



9



Munwe na munwe a lingedza u thusa uyu nwana uri a humele shangoni. Vha shumisa mambule na dzigoloi vha tshi lingedza u mu nula lwanzheni.

3



11



Ndi pfi Mulala. Ndi na miwaha ya 130.

Vhuglalaphukha a swika a țangana na tshibode tshihluluhlulu.

14



Ndi a vha funa nga maanda mmawe.

Mvuvhu na tshibode vha vha khonani khulu vhukuma. Vha la, u bambela na u tamba vhothe.



12



Ndi khou humbela uri vha vhe mme anga. Thi ri?

Lyu nwana wa mvuvhu o vha o tsvha mme awe.

13



Thetshesesa hafha, nwananga.



5



Thusani! Nthuseni wee! A thi koni u bambela ndi tshée muṭuku.

Maḍi a mu kumba a tshi tsa na mulambo u swika a tshi dzhena lwanzheni.

7



Thusani! Nthuseni wee! Mme a nga vha ngafhi?

Liṅwe ḍuvha ha na mvula khulu. Mvula ya kumba uḷa nwana, mme a sala.

Tshibode itshi tsha mukalaha tsha zwi vhona uri Owen u kha ḍi vha nwana muṭukutuku. Tsha mu lela tshi tshi mu sumbedza zwine a fanela u ḷa na hune a tea u eḍela hone.



# Z Thero ya 7: Mulovha, namusi na matshelo

## Themo ya 4: Vhege dza 1 - 4

**W**  
**i**

**97** Mafungo a no bva ha khonani 70

U vhala luñwalo.  
U fhindula mbudzisothopolwa dzi no yelana na luñwalo.  
U rekanya maḍuvha magede a re kha luñwalo zwa rekhodiwa kha khaḷenda.

**r**  
**e**

**98** Pulane dzashu 72

Foniki: (nzh, nts, ndi, ṭh)  
U ñwala mafungo a tshi shumisa maipfi e a ñewa.  
U dubekanya mafungo zwi tshi edza tshiṭori.  
U ñwala nga mafhungomaitei (nyusi) a ene muṅe.  
U renda tshirendo.

**n**  
**g**  
**o**  
**m**  
**u**

**99** Khontsati yashu ya tshikolo 74

U vhala mbekanyamushumo ya khontsati ya tshikolo.  
U fhindula mbudziso dzo ḡisendekaho nga mbekanyamushumo yone.  
Foniki: (mv, zw, pf, nw).  
U ñwala mafungo a tshi shumisa maipfi e a ñewa.  
U ñwala mafungo a no amba nga zwine vha ḡo ita musi zwikolo zwo vala.  
U kopolola maḷeḡere *H, h, I, i* na *J, j*

**100** Ho itea mini nga murahu ha khontsati? 76

Vhe kha zwi gwada vha nanga tshiteñwa tshi no bva kha mbekanyamushumo ya khontsati vha tshi ṭanela kiḷasi.  
U humbulela kufhelele kwa tshiṭori.  
U fhedzisa bulo ḷa maipfi ḷa u fhedzisela tshiṭorini.  
U livhanya mafungo na kufhelele kwo teaho.  
Phazili (khanganyisa) ya maipfi.

**101** Tshifhinga 78

U vhala tshiṭori tshi no amba nga zwe Busi a ita.  
U topola tshifhinga tshone tshiṭorini.  
U ḡadza thebuḷu i no amba nga zwine Busi a ita ḡuvha ḷiñwe na ḷiñwe.  
Foniki: (hw, nzw, shw, dzw).  
U kopolola maḷeḡere *K, k, L, l* na *M, m*

**102** A thi dzuli fhasi 80

U dodombedza zwine vha ita ḡuvha ḷiñwe na ḷiñwe hu tshi tevhedzwa zwifhinga.  
U shumisa maipfi a re kha tshifhinga tsho fhiraho mafhungoni.  
U livhanya mafhambanyi.  
U ola zwifanyiso u itela u fhedzisa zwifanyiso.

**103** Vhege ye Dan zwa mu kela maṭari 82

U vhala nganetshelo i no amba nga Dan.  
U fhindula mbudziso dzo ḡisendeka nga mañwalwa.  
U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (ngw, sh, sw, lw).  
U ñwala mafungo hu tshi shumiswa mañwe a maipfi.  
U kopolola maḷeḡere *N, n, O, o* na *P, p*

**104** Ho bvelela mini kha Dan 84

U ita ḷitambwa ḷa zwe zwa bvelela kha Dan.  
U ola zwifanyiso vha tshi sumbedza zwine vha ita kha vhege.  
U ñwala mafungo a no amba nga zwifanyiso.  
U fhedzisa maipfi vha kona u a livhanya na zwifanyiso.

**105** U endela fhethu 86

U vhala nganetshelo i no amba nga holodei dzi re ṅḷilani.  
U dzhenisa pulane dza holdei kha khaḷenda.  
U fhindula mbudziso dzo ḡisendekaho nga tsumbazwifhinga ya holodei.  
U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (ny, mb, ph, ng).  
U ñwala mafungo a tshi shumisa maipfi e a ñewa.  
U kopolola maḷeḡere *Q, q, R, r* na *S, s*

**106** Ri tshee nyendoni 88

U topola mavunḡu kha mepe.  
U shumisa ndongazwiga dzzone.  
U longa zwiga mafhungoni na u topola tshaka dza mafungo.  
U ñwala madzina o teaho a bugu.  
U humbulela uri bugu i amba nga mini.

**107** Muṭa wa hashu na zwifuwohaya 90

U vhala nganetshelo i no amba nga muṭa na zwifuwohaya.  
U fhedzisa thebuḷu i no amba nga mashaka avho fhasi ha ṭhoho dze vha ñewa.  
Foniki: (zw, kw, bw, kh)  
U ñwala mafungo a tshi shumisa maipfi e a ñewa.  
U kopolola maḷeḡere *T, t, V, v, W, w, X, x* na *Y, y*

**108** Ndi mini itshi tshi re tsha tshipentshela? 92

Nyito ya u ḡiphina ya u ṭuma zwithoma.  
U ñwalulula mafungo a tshi shumisa ndongazwiga yone.  
U topola maiti na madzina.  
U fhedzisa ṭhanzielapufho ya shaka.

**109** U ñwala tshiṭori 94

U rera nga puloto ya tshiṭori e na khonani.  
U ḡadza pulane ya tshiṭori hu tshi shumiswa ṭhohwana dze dza ñewa.  
U tevhedza ndaela dza u ita bugu ya zwigeriwa.

**110** Thai 97

U livhanya thai na zwifanyiso zwone.  
U fhindula thai.

**111** Maluṭa na muṅawa 98

U vhala tshiṭori tsha Maluṭa na muṅawa.

**112** Maluṭa na muṅawa (tshi ya phanḡa) 110

**112b** Maluṭa na muṅawa (tshi ya phanḡa) 112



Kha ri vhale



24 Crest Road  
Seaville  
3880

La 20 Thangule 2015

Khonani yanga Vhonani

Ndo pfa ndo takala nga maanda ndi tshi ni vhona netiboloni mulovha.

Zwino mushumo ndi **munzhi** tshikoloni. Lavhut<sup>u</sup>an<sup>u</sup> li daho ri do vha na **khontsati** yashu ya tshikolo. Vhasidzana vha do tshina mitshino ya sialala. Vhatukana vha do vhalala **tshirendo** tsha Mulala na tshibode. Ntakadzeni u do vha kilaunara (museisi) khontsatini.

Ri a diphina tshikoloni tshashu. Nga bureiki ndi tamba na Mandu na Lizi. Mulovha ro tamba mudzumbamo. Mandu a dzumbama kuduni kwa murini. Ra mu toda **hothe** ri sa mu wane. Nda vhidzelela, nda ri "Mandu ibvanivho zwino wee!"

Ra mbo di mu wana.

Ndi do ni vhona tshifhingani tshi daho ri tshi tamba netibolo.

Suzi





Kha ri n̄wale

Vhalani vhurifhi hafhu ni ite thiki (✓) kha phindulo yo teaho.

Ndi nnyi we a n̄wala vhurifhi?

A	Vhonani
B	Suzi
C	Mandu

Khonani dza Suzi ndi vhoneyi?

A	Mandu na Rob
B	Mandu na Lizi
C	Lizi na Sandani

Khontsati i do vha nga n̄wedzi ufhio?

A	T̄hangule
B	Khubvumedzi
C	Tshimedzi

Lizi u do ita zwifhio khontsatini ya tshikolo?

A	U tshina
B	U vha kilaunu
C	U vhalala tshirendo



Kha ri n̄wale

Vhalani vhurifhi nga vhuronwane. Lingedzani pfesesa maguvha a re vhurifhini uhu. A swayeni kha khalenda. Ni kone u fhindula mbudziso.

T̄hangule						
Musumbuluwo	L̄avhuvhili	L̄avhuraru	L̄avhuna	L̄avhutanu	Mugivhela	Swondaha
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Suzi o n̄wala luñwalo ulu nga **duvha** lifhio (nga dzingana)?

Suzi o n̄wala luñwalo ulu nga **duvha** lifhio (nga la vhungana)?

O tamba mudzumbamo nga **duvha** lifhio (nga dzingana)?

O tamba mudzumbamo nga **duvha** lifhio (nga la vhungana)?



### Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.  
Ni kone u ñwala mafhungo mavhili a inwi muñe buguni  
yañu ya ñdowedzo.

munzhi	khontsati	tshirendo	hothe
vhunzhilinzhili	ntsema	thendo	thathe
mashinzha	ntsukisa	mbondo	kwothe

### Maipfimaivhiwa

sedza  
toda  
vhatu  
vhidzelela



### Kha ri ñwale

Nomborani mafhungo aya a tshi tevhekana u bva kha 1 u swika kha 3.

	Suzi u do tshina khontsatini ya tshikolo nga ñwedzi wa Khubvumedzi.
	Suzi o ñwalela Vhonani vhurifhi.
	Suzi na Lizi vho tangana netiboloni.



### Kha ri ñwale

Ñwalani nyusi dzañu.



Mulovha ndo

---

Namusu ndi

---

Matshelo ndi do

---

Ñwedzi u daho ndi do

---




Kha ri diphine

Ni kha tshigwada  
tsha vhoiwe, itani  
ngowendowe ya u  
vhala tshirendo tsha  
Mulala, wa tshibode,  
na nwana wa mvuvhu.



Nwana wa mvuvhu a no khana  
Nwana mutukutuku wa mvuvhu, wee!  
U pfumbula madi nga ningo.  
A tshi tshimbila na mulambo.  
I tyafatyafa ya matope.  
Ha mbo swika Mulala  
A tshi nangavhedza nga zwiṭuku.  
Vha mbo vha khonani khulu!





Kha ri vhale



Mbekanyamushumo ya Khontsati ya Tshikolo  
tsha Phaswana

Duvha: 26 Tshangule 2015  
Tshifhinga: 6:00 masiani u swika  
7:30 madekwana

## Zwiteŋwa

- 1 U vula mushumo nga Tshohoyatshikolo, Mufumakadzi Vho Nkuna.
- 2 Tshirendo tsha Mulala na mvuvhu.
- 3 U tshina zwa sialala.
- 4 U űekedza pfufho kha gireidi 1, 2 na 3.
- 5 Vha Gireidi ya 3 vha a imba.
- 6 Ntakadzeni wa kilaunara (museisi).

## Hu dzhenwa mahala

Hu do rengiswa khekhe na malegere musi  
khontsati i sa athu thoma.



Kha ri vhale

Vhalani mbekanyamushumo ya khontsati ya tshikolo, ni kone u fhindula mbudziso.

Khontsati i khou itea nga deithi ifhio?	
I do thoma na u fhela nga tshifhingade?	U thoma _____ U fhela _____
Ndi nnyi a re tshohoyatshikolo?	
Ndi nnyi a no do vha kilaunara?	
Ndi kilasi ifhio ine ya do imba?	
Ndi kilasi dzifhio dzine dza do wana pfufho?	
Hu do vha hu tshi khou rengiswa mini khontsatini?	
Zwi do dura vhugai u ya khontsatini?	



Divhamaipfi

Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo.  
Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi mune buguni yaṅu ya ngowedzo.

mvuvhu	zwa	pfufho	dzhenwa
mvula	zwithu	pfano	vhonwa
mvuvhelo	zwone	pfunzo	gunwe

Maipfimaivhiwa

todwa  
tshinwe  
lila  
kona



Ni a tama u ya khontsatini ya tshikolo. Bulani uri ngani. Kha ri n̄wale

Large writing area with horizontal lines for practicing handwriting.



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maledere aya.



Handwriting practice box for the letter 'h'. Shows a cursive 'h' and a dotted 'h' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'H'. Shows a cursive 'H' and a dotted 'H' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'i'. Shows a cursive 'i' and a dotted 'i' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'I'. Shows a cursive 'I' and a dotted 'I' for tracing.



Handwriting practice box for the letter 'j'. Shows a cursive 'j' and a dotted 'j' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'J'. Shows a cursive 'J' and a dotted 'J' for tracing.



# Ho itea mini nga murahu ha khontsati?

Themo ya 4 – Vhege dza 1-2



Kha ri ite nyito

Ni kha tshigwada tshanu, nangani tshiteŋwa tshithihi tshi no bva kha mbekanyamushumo ya khontsati ni ite ŋdowŋdowe yatsho. Tshi taneleni kilasi sa litambwa. Ni ri vha ni vhudze uri tshiteŋwa tshine na khou tamba sa litambwa ndi tshifhio kha mbekanyamushumo. Ni nga vhalala tshirendo, u ita ŋdowŋdowe ya u tshina kana na imba luimbo.



Kha ri ŋwale

Lavhelesani zwifanyiso izwi. Anetshelani khonani yanu tshitori na uri ni vhona uri tshi nga fhela nga ndilade. Ni kone u dzhenisa maipfi kha bulo la maipfi ni tshi sumbedza uri mudededzi vha ri mini.



1

Yoo, ndo dikanda nga zwiliwa zwa tshiswitulo namusi.



2

Ni a mpha tshiswitulo tshanu nda dikanda ngayo kana ndi a ni kanda.



3

Ni songo nnzhiela tshiswitulo yanga, vhathu.



4

---



---



**Kha ri n̄wale**

Livhanyani mathomo a fhungo a re tshibogisini tsha lutombo na mafhedzele one a re tshibogisini tshidala.

Pam o latshiswiṭulo yawe  
 Ndo la sangwetshi yanga  
 Ndo vhidza mudededzi  
 Mudededzi vho vha vho  
 sinyutshela Sedzani

ngauri Sedzani o vha a tshi khou tṱoda  
 tshiswiṭulo yawe.  
 ngauri o vha e na nḍala.  
 ngauri o vha a tshi khou dina.  
 ngauri ndo vha ndi na nḍala.




**Kha ri diphine**

Wanani ni tangedzele maipfi tshibogisini ane a yelana na tshifanyiso. Ni kone u tala mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho. Ni elelwe, maipfi a nga buḍa kana a tou tsitsa.




k	h	o	n	t	s	a	t	i	w
h	c	z	h	a	n	a	b	x	s
o	q	m	v	u	v	h	u	g	o
k	h	o	l	o	m	o	k	r	p
h	r	d	z	u	m	b	a	m	a
o	t	s	j	o	g	u	n	w	e
m	v	u	l	a	q	n	n	d	u
t	s	h	i	b	o	d	e	d	e





Kha ri vhale


Vhalani tshitori ni livhanye watshi na tshifanyiso na mafhungo o teaho.  
Ro dzula ro ni itela la u thoma.




Nga Musumbuluwo Busi u vuwa  
nga awara ya 6 nga matsheloni.



U ya tshikoloni nga awara ya  
7 nga matsheloni.




Nga awara ya 1 nga masiari u  
a vhuya hayani.



U tamba na Pam nga awara  
ya 3 nga masiari.








U ita tshuñwahaya yawe nga  
awara ya 4 nga masiari.



U la tshilalelo nga awara ya 6.



U ya u edela nga awara ya 8.



Duvha:



**Kha ri n̄wale**

Dzhenisani zwine Busi a ita nga hezwi zwifhinga duvha līnwe na līnwe.

**Maipfmadivhiwa**

swiswi  
takalela  
konda  
pfuka

Awara ya 6	
Awara ya 7	
Awara ya 1	
Awara ya 3	
Awara ya 4	
Awara ya 6	
Awara ya 8	



**Divhamaipfi**

Vhalani maipfi ni thetshelese mibvumo.

Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi mūne buguni yānu ya ndowedzo.

hwala	dzwala	tanzwa	reshwa
hwaya	dzwatswatswa	kanzwa	fashwa
hwenga	dzwirigondo	thanzwa	fushwa



**Kha ri n̄wale**

Kha ri n̄walulule maledere aya.



Handwriting practice for uppercase letters 'K' and 'k'. Each letter is shown in a cursive style followed by a dotted version for tracing.

Handwriting practice for uppercase letters 'L' and 'l'. Each letter is shown in a cursive style followed by a dotted version for tracing.



Handwriting practice for uppercase letters 'M' and 'm'. Each letter is shown in a cursive style followed by a dotted version for tracing.



Kha ri ite nyito

Dzhenisani zwine na ita nga hezwi zwifhinga duvha lijwe na lijwe.



Awara ya 6

Awara ya 7

Awara ya 1

Awara ya 3

Awara ya 4

Awara ya 6

Awara ya 8



Kha ri riwale

Arali ha tsumiwa mutsila -ela kha ipfi la nyito (liiti), zwi amba uri muthu u khou itela muñwe muthu kana tshinwe tshithu nyito. Vhalani phere inwe na inwe ya mafhungo. Tumani mutshila -ela kha ipfi li re na muvhala uri ni fhedzise fhungo lavhuvhili.



Vhonani na Pam vha pfana na u tamba.

Vhonani na Pam vha tambela thimu ya netibolo.

Ntakadzeni u tavha miroho ya mme awe.


Ntakadzeni u \_\_\_\_\_ mme awe miroho.

Vhonani u a bika.

Vhonani u \_\_\_\_\_ vhatu khovhe.

Pam o renga bola.

Pam o \_\_\_\_\_ thimu ya netibolo bola.



# Mafhambanyi



## Kha ri n̄wale


Talani mutalo u no bva kha maipfi a re kha kholomu dala u tshi ya kha maipfi a no amba zwi no fhambana na a re kha kholomo ya lutombo.



## Kha ri d̄iphine

Olani zwifanyiso zwa 3 zwi tevhelaho.


1 Ndi nga awara ya 8 nga matsheloni. Ho vha hu si na makole. Mmbwa na tshimange zwi khou pandamedzana zwi tshi fhira tsini na muri.



2 Tshimange tsha mbo d̄i gonya muri. Duvha lo bva lothe.

3 Ho no vha vhusiku zwino, tshimange tshi tsa murini.

n̄tha		takala
ida		vhusiku
ongolowa		pfufhi
tshiswa		dzhena
masiari		tshilala
bva		ee
t̄ungufhala		t̄uwa
hai		t̄avhanya
ndapfu		fhasi





Kha ri vhale

Dan zwo mu kela maṭari iḷa vhege. O tshelwa nga Musumbuluwo. A siwa nga bisi lwe a lenga u swika tshikoloni. "Khezwi no lenga, Dan?" hu vhudzisa mudededzi wawe.



Nga Ḳavhuvhili o ya tshikoloni fhedzi a hangwa bege yawe bisini. Musi a tshi dzhena kilasini, o vha o fara bola fhedzi. "Bege yaṅu i ngafhi, Dan?" hu vhudzisa mudededzi wawe.

Nga Ḳavhuraru a buba. A namela bisi. Bisi ya tshimbila ngeno i sa swiki hune a khou ya hone. Dan o vha o namela bisi i si yone. Iyi bisi ya mu isa tshikoloni tshinwevho. "Dan u ngafhi ṅamusii?" hu vhudzisa mudededzi wawe.



Nga Ḳavhuna a ṱoḱa yunifomo yawe a si i wane. Zwino a vho ya tshikoloni o ambara khosishumu ya u bambela. "Yunifomo yaṅu i ngafhi, Dan?" hu vhudzisa mudededzi wawe.

Nga Ḳavhuṱanu Dan a buba vhukuma. A ya tshikoloni hu tshee luswiswi. O vha o neta lwe a mbo ḱi eḱela kilasini. "Ndi nga mini no eḱela, Dan?" hu vhudzisa mudededzi wawe.



Nga Mugivhela Dan a ya tshikoloni fhedzi a wana gethe ḷa tshikolo ḷo khiniwa. Ohoo, Dan! A hu na tshikolo nga Mugivhela.

Duvha:



Kha ri vhale

Vhalani tshitori, ni fhindule mbudziso.

Maipfima divhiwa

fasitere  
lala  
dala  
fhambana

Ndi nga mini Dan o vha o lenga nga Musumbuluwo?

Ngauri o

Dan u ya tshikoloni na bola nga la vhungana?

Dan u ya tshikoloni o ambara khosishumu ya u bambela nga la vhungana?

Ho bvelela mini musi we Dan a ya tshikoloni nga Mugivhela?



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n'wala mafhungo mavhili a inwi mune buguni yanu ya ndowedzo.

vhulungwa

vhashumi

lavhengwa

kholwa

luswielo

hangwa

khosishumu

luswiswi

tshelwa

vhilwa

luswayo

mushumo



Kha ri n'wale

Kha ri n'walulule maledere aya.

n

n

o

o

p


p





Kha ri ite nyito

Itani litambwa li no sumbedza uri ho bvelela mini kha Dan nga guvha nga guvha. Tshadulanani u vha Dan. Ni nga kha di tshadulana u vha mudededzi.



Kha ri n̄wale

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na ita d̄uvha līnwe na līnwe kha vhege. Dzhenisani maḍuvha.




Kha ri n̄wale

N̄walani zwine na ita nga haya maḍuvha.



Musumbuluwo	
L̄avhuvhili	
L̄avhuraru	
L̄avhuṅa	
L̄avhuṭanu	
Mugivhela	
Swondaha	





Kha ri diphine

Vhumbani maipfi a tshi bva kha maledere, ni kone u a n'wala afho zwikhalani. Ni kone u wana maipfi ane a yelana na tshifanyiso.



lwa\_\_e

lwanzhe

vha\_\_i\_\_zh

lwe\_\_e

n\_\_a

n\_\_u

vhoe

th

ti\_\_a

bi\_\_a

su\_\_a

kw

kh\_\_

t\_\_

d\_\_

ou

di\_\_a

ku\_\_a

vhua\_\_a

vh

rem\_\_

bik\_\_

dob\_\_

ea

a\_\_a

bu\_\_o

fha\_\_u

fh

wa\_\_u

ya\_\_u

vha\_\_u

sh

m\_\_o

m\_\_u

m\_\_a

pf

do\_\_a

vhua\_\_a

ku\_\_a

dzw



Kha ri vhale

Tshifhinga tsha u vala ha zwickolo tsho swika. Vhana vhothe vha khou amba ngauri vha do vha vha tshi khou ita mini zwickolo zwo vala. Vhana vhatanu vha do dalela dorobo dza huwewho. Mudededzi wavho u vha humbela uri vha riwale zwine vha do ita kha pulane ya holodei.




## Pulane dza holodei

Dzina	Duvha	Fhethu	Vha do ita mini?
Kanakana	Lavhuna	Johannesburg	Ndi do ya phathini ya muzwala wanga.
Dan	Musumbuluwo	Polokwane	Ndi do dalela makhulu wanga.
Vhonani	Lavhuraru	Durban	Ndi do ya bitshini.
Ntakadzeni	Lavhutanu	Mbombela	Ndi do ya Vhugalaphukha ha Khuruga.
Busi	Mugivhela	Umtata	Ndi do ya munyanyani.

Dzhenisani  
zwine na  
do ita.

Duvha:



Kha ri n̄wale

Vhalani mbudziso idzi. N̄walani phindulo dzaṅu ngomu thebuluni.

Ndi nnyi ane a ḑo ya u dala Johannesburg?	
Dan u ḑo ita mini nga Musumbuluwo?	
Ndi nnyi ane a ḑo ya bitshini?	
Busi u ḑo ita mini nga Mugivhela?	
Ndi nnyi ane a ḑo ya Vhugalaphukha ha Khuruga?	
Inwi ni ḑo ya ngafhi?	



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwickhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi muṅe buguni yaṅu ya ṅdowedzo.

vhanyanyuwi

ambela

phaiphi

ngavhuya

phando

ngalavha

zhamba

munyadziwa

munyanyani


humbela

phathihi

ngauri





Maipfimaḑivhiwa

ima  
vhathu  
ḑa  
navho



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maḑere aya.





Kha ri ite nyito

Talani mutalo ni tshi sumbedza hune n'wana muñwe na muñwe a khou ya hone.



Dan

Polokwane

Polokwane

Mbombela

Johannesburg



Vhonani

Durban

Durban



Ntakadzeni

Mbombela

Kanakana

Johannesburg

Umtata

Busi

Umtata



Kha ri n'wale

Nwalululani fhungo linwe na linwe ni tshi shunisa malederedanzi na zwiga zwa u awela.

nguluvhe mitshila ndi vhukongonya

ṭhuda mitsinga ndi tototo

mbidi ndi mavhala muvhili woṭhe

ndou musingo ndi mutapatila



Kha ri n̄wale

Dzhenisani zwiḡa ni tshi sumbedza uri fhungo liḡwe na liḡwe ndi lushaka lufhio, ni kone u n̄wala ku fhedzele kwo teaho.

Ri fhedza fhungo liḡbulamafhungo nga tshiga tsha u awela. (!)  
 Ri fhedza mbudziso nga tshiga tsha mbudziso. (?)  
 Ri fhedza fhungo li no sumbedza u nyanyuwa nga tshigagarukela. (!)



Ndi pfana na maḡegerē.	u bula mafhungo
Ni pfi nnyi	
Ni songo pfuka bada, goḡoi i khou ḡa	
Ni dzula ngafhi	
Ni na tshivhingwi tsha pinki	
Ndi khou nwa mini	
A thi pfani na vhuria	
Ni vhone, hu na ḡowa	



Kha ri ḡiphine

N̄walani madzina a in̄we na in̄we ya hedzi bugu. Dzina la bugu li ri vhudza uri tshitori tshi amba nga mini. Vhudzani khonani yaḡu uri ni vhone u nga in̄we na in̄we ya idzi bugu i amba nga mini. Nomborani bugu ni tshi tevhedza u tevhekana nga kuvhalele kune na ḡo tevhelda kwone. Thomani nga 1 kha bugu ine na khou ḡodesa u i vhala, ni fhedze nga 4 kha bugu ine na si ḡodesa u i vhala.





Kha ri vhale

Muṭa wa hashu ndi muhulwane. Namusi **vhazwala** vhangwa vha khou ḁa u dala. Mme anga ndi nese. Khotsi anga vha shuma tshikepeni, Makhulu wanga ndi vhone vha no sala na riṅe musu mme anga vho ya mushumoni. Ndi a takala musu vhazwala vhangwa vho ḁa u dala ngauri ri tamba bola na mudzumbamo. Tshiṅwe tshifhinga kukaladzi **kwanga** ku a ṭoḁa u tamba na riṅe. U tshee muṭukusa.

Ri na zwifuwohaya zwinzhizwinzhi. Nṅe ndi na **khovhe** ya musuku na tshiṅoni. Khaladzi anga u na **tshibwanana** na kumangana kwa u naka. Tshiṅwe tshifhinga kumangana kwawe ku ṭoḁa u bata khovhe yanga.



Kha ri riwale

Itani mutevhe wa madzina a vhatu vha muṭa wa haṅu. Dzhenisani dzina la muthu muṅwe na muṅwe ni fhedzise thebulu.

Dzina	Ndi shakade afho muḁini	Miṅwaha
Konanani	Muzwala	12

Duvha:

Dzina	Ndi shakade afho mudini	Miŋwaha



Divhanaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u ŋwala mafhungo mavhili a inwi muŋe buguni yaŋu ya ŋdowedzo.

vhazwala	kwanga	tshibwanana	khovhe
mazwale	kwana	tibwa	khaŋo
mazwilu	kwama	thubwa	khana

Maipfima divhiwa

tshifhio  
khulu  
manditi  
itshi



Kha ri ŋwale

Kha ri ŋwalulule maledere aya.



t T

w W

u U

x X

v V

y Y




# Ndi mini itshi tshi re tsha tshipentshela?

Themo ya 4 – Vhege dza 3-4



Kha ri ite nyito

Ndi tshifuwode itshi?  
Tanganyani zwithoma  
uri ni kone u  
dzumbulula.



z  
y  
x  
w  
v  
u  
t



f.  
d.  
e.  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s



Kha ri riwale

Nwalani fhungo liiwe na liiwe ni tshi shumisa malederedanzi na ndongazwiga dzo teaho.



ri nga ya phakhani

Ri nga ya phakhani (?)

kanakana na vhonani vha khou ya phakhani

ni songo posela ntthesa, wee

ni nga mphavho baloni





Kha ri n̄wale

Maipfi a nyito a ri vhudza zwine zwa khou bvelela. Vhalani fhungo liṅwe na liṅwe ni talele ipfi la nyito. Ni kone u tangedzela muthu kana tshithu tshine tsha khou ita nyito.



Zwiṅoni zwi a fhufha.



Tshimange tshi a thamuwa.

Masekwa a a bambela.

Vhana vha a tamba.

Watshi i a tshimbila.

Musidzana u a imba.

N̄wana u a lila.



Kha ri diphine

## Pfufho ya tshipentshela ya shaka

N̄walani dzina la uyo muthu.

Talutshedzani uri ndi muthu wa mvumboge. Ndi mini tshi no mu ita shaka la tshipentshela?

Vhushaka hanu nae ndi hufhio? Ndi mme anu, khotsi, khaladzi, mukomana, murathu?

Pfufho i bva kha

Duvha

Olani uyo muthu.



Kha ri ambe

Ambani na khonani yaṅu nga tsh̄tori tshine na ḡo n̄wala.  
Ni kone u n̄wala mihumbulo yaṅu kha siat̄ari iḷi.



*Pulane ya tsh̄tori  
tshanga.*

Vhaanewa na  
fhethuvhupo

Ndi vhoneyi vha re tsh̄tori ni?

Tsh̄tori tshi bvelela ngafhi?



Tsh̄tori tshi bvelela lini?

Mathomo

Hu itea mini mathomoni a tsh̄tori?

Mutumbu

Hu itea mini kha mutumbu wa tsh̄tori?

Magumo

Tsh̄tori tshi fhela nga ndilade?





# KHAVARA YA MURAHU



## MUŊWALI NDI NNYI?

Nwalani dzina laṅu.

Miṅwaha yaṅu.

Hune na dzula hone.

8

LIGA la 4: gerani kha mutalo nga murahu ha musi no siṅepulara bugu yaṅu



# KHAVARA

Olani tshifanyiso hafha.

Nwalani dzina la bugu hafha.

Nwalani dzina laṅu (ndi inwi muṅwali).

1

LIGA la 1: petani kha mutalo wa zwithoma



5

Isani tshifori tshaṅu phanḁa hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



7

Nwalani mutumbu wa tshifori tshaṅu hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.

Thomani u n'wala tshiřori tshanu hafha.

Fhedzisani tshiřori tshanu.

2

7

3

9

Tsani tshiřori tshanu phanda hafha.

Nwlani uri hu bvelela mini magumoni a tshiřori tshanu.

Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.

**Kha ri diphine**

Livhanyani thai idzi na zwifanyiso zwo teaho.  
Ni kone u rwala phindulo zwickhalani zwe na nwa.  
Ni nga shumisa haya maipfi uri a ni thuse.



nndu

Ndi buka, lihuluhulu. Ndo tshila kalekale.  
Ndi nne nnyi?

dainaso



bere

Mutsinga wanga ndi mulapfulapfu. Ndi fula  
matari thodzini dza miri. Ndi nne nnyi?



dainaso

Ndi na ndevhe ndapfu nahone ndi thamuwa  
nga luvhilo luhulu. Ndi nne nnyi?



aisikhirimu

Ndi pfana na u tamba nahone ndi na  
mavhoya a no suvhelela. Ndi nne nnyi?




thuda

Ndo hula nga maanda nahone ni dzula  
nga ngomu hanga. Ndi nne nnyi?



tshisambureni

Ndi na muvhala mudala na wa tada nahone  
ndo nakesa. Ndi nne nnyi?




muvhuda

Ndo hula nahone ndi na muvhala wa burauni na u  
gidima na u fhufha ndi a zwi kona. Ndi nne nnyi?



tshibode

Ndi a rothola na u nambitela nahone ni a kona  
u ndya. Ndi nne nnyi?



dzuvha

Ndi tshimbila na vhulalo hanga huwe na  
huwe hune nda ya. Ndi nne nnyi?



tshimange

Ndi a tharamuwa musu mvula i tshi na.  
Ndi nne nnyi?



Kha ri vhale

Isani heyi kholomo makete  
ni i rengise u itela uri ri  
kone u renga zwiliwa.



A ri na tshelede ya zwiliwa.  
Lilema la mbilu mbi lo tswa  
khuhu yashu.

Kalekale ho vhuya ha vha na  
muṭwe mutukana we a vha a tshi  
pfi Maluṭa. Maluṭa o vha a tshi  
dzula na mme awe. O vha a si na  
khotsi.

Musi khotsi awe vha tshi kha ḡi  
tshila, lilema la mbilu mbi lo ḡa  
la tswa haripa yavho na khuhu  
yavho ye ya vha i tshi kudzela  
makumba a musuku.

Maluṭa na mme awe vho vha  
vhe zwishai vhukuma. Mme a  
Maluṭa vha mu vhudza uri a ise  
kholomo makete a i rengise.




Ndilani, Maluṭa a ṭangana na mune wa silaha, we a sumbedza Maluṭa ṅawa ṭhanu dzi re na vhuṭolo ngomu. Maluṭa a fha uḷa munna kholomo a dzhia ṅawa.

## SILAHANI

Ndi ḍo u fha hedzi ṅawa dzi re na vhuṭolo iwe wa mpha kholomo.

Mme anga vho mmbudza uri ndi vhuye na tshelede.



Hafhu hedzi ndi ṅawa dzi re na vhuṭolo, mmawe!

No mu fha kholomo ni tshi itela ṅawa ṭhanu?

Mme a Maluṭa vha sinyuwa nga maanda. Vha laṭa dzila ṅawa nga fasiṭere. Ho vha hu si na zwiliwa lwe vhone na Maluṭa vha eḍela na ṅala.





Nga matshelo nga matsheloni ha vuwa ho mela tsinde lilapfulapfu la muṅawa hanef ho nṅa. Maluṯa a gonya lila tsinde.

Ndi ḍo gonya hoyu muṅawa nda gonya nṯhanṯha maṯhakheni.

Musi Maluṯa a tshi swika ṯhodzini, a wana uri matsina lila lilema la mbilu mmbi li dzula henengei. A ita na u wana haripa na khuhu ya khotsi awe. Maluṯa a dzhia musuku a tsa nga muṅawa.



Nga mats'helo Maluṭa a vhujelela,  
a gonya muṅawa a tshi yo dzhiulula  
haripa ya khotsi awe.  
A vhona iḽa khuhu ya khotsi awe i no  
kudzela makumba a musuku.

Maluṭa a dzhia haripa na khuhu.  
Fhedziha, lilema la mbo di khatihi  
fhedzi vukuluku! Lilema la thoma u  
gidemedza Maluṭa.

Ndi tea u ya nda  
dzhiulula thundu  
ya khotsi anga.

Mphei khuhu  
yanga!



Maluṭa a swenda a tshi tsa na muṅawa  
ngeno lilema la mbilu mmbi li murahu.



Maluṭa a vhidzelela mme awe.  
Vha ḍa na mbaḍo.



Mme awe vha rema tsinde ḷa ṽa muṅawa nga u ṭavhanya nga hune vha nga kona. Musi ḷilema ḷi sa athu bata Maluṭa, ṽa muṅawa wa mbo ḍi phozhoo fhasi.



Maluṭa na mme awe vha tshila vho takala u ya nga hu sa f'heli.



**Z****W****i****r****e****n****g****o****m****u**

# Thero ya 8: Vhufama na u vhavhalelana

**Themo ya 4: Vhege dza 5 - 8**

## 113 Mpho ya duvha la mabebo la Busi 104

U vhala tshitori tshi no amba nga duvha la mabebo la Busi.  
 U vhala khungedzelo ya baisigira.  
 U fhindula mbudziso dzo disendekaho nga manwalwa.  
 U nwala vha mulaedza u re kha garaṭa ya duvha la mabebo ya Busi.

Foniki: (sw, rw, lw, uu).  
 U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo

U nwala mafhungo a tshi shumisa maipfi e a newa.

U kopolola maipfi *ndi* na *nga*.

## 114 U do renga baisigira? 106

U rera nga khungedzelo dzi re kha radio kana thelevishini.

U ita litambwa la khungedzelo ya thelevishini.

U fhindula mbudziso dzi no kwama litambwa la khungedzelo.

U nwala mafhungomaitei (nyusi) a vhone vhone.

U lebuṭa tshifanyiso tsha baisigira.

## 115 Busi u renga baisigira 108

U vhala tshitori tshi no amba nga Busi.

U fhindula mbudziso ngede dzi no kwama manwalwa.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (ng, th, ts, kh).

U kopolola maipfi *nga* na *sa*.

## 116 Khonani dza mbiluni dza tshoṭhe 110

Therisano na khumbulelo ya tshitori.

U fhedzisa mapulo a maipfi.

U nwala milaedza ya dzikhonani ngomu garaṭani.

U nwala magumo a tshitori.

U dzudzanya maipfi.

## 117 Dan u tamba bola 112

U vhala tshitori tshi no amba nga Dan a tshi tamba bola.

U nwala mutevhe wa khethedzo ya maipfi.

U fhindula mbudziso dzo disendekaho nga manwalwa.

U nwala mafhungo e kha maipfi maambiwa.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (ngw, mb)

U nwala mafhungo a tshi shumisa maipfi e a newa.

U kopolola maipfi *nga* na *kwo*.

## 118 Dan u diuvhadza mulenzhe 114

U nombora zwifanyiso hu tshi sumbedzwa kutevhekanele kwa zwiitei.

U nwala fhungo nga tshifanyiso tshiṅwe na tshiṅwe

U shumisa khwethedzo ya maipfi.

U livhanya ppanywa.

## 119 U thusa vhanwe 116

U vhala manwalwa a nganetshelo a no amba nga u thusa vhanwe.

U fhindula mbudziso dzo disendekaho nga manwalwa.

U nwala mafhungo a no amba nga u thusa vhanwe.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (aa, el, bv, ṅw)

U vhala maipfi na u thetshesela mibvumo.

U kopolola maipfi *ene* na *riṅe*.

## 120 Ri ita mini? 118

U ita thiki kha zwine vha ita vha tshi thusa mahayani.

U topola khwethedzo dzone dza maipfi.

U nanga jisala lone.

## 121 Ri pembela roṭhe 120

U vhala manwalwa a nganetshelo a no amba nga u pembela ho fhambananaho

Thabuṭeitha phindulo dzi ko kwama manwalwa.

U nwala mafhungo a no amba nga holodei dzine vha pembela.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (sw, nḡ, nṅḡ, fh)

U vhala maipfi na u thetshesela mibvumo.

U nwala mafhungo a tshi shumisa maipfi e a newa.

U kopolola maipfi *kona* na *yashu*.

## 122 Ri kha di pembela 122

Therisano na u humbulela zwo disendekaho nga zwifanyiso.

U topola maipfi a nyito.

U longa zwiga mafhungoni.

U livhanya zwifanyiso na kupembebelele kwa tshakatshaka.

## 123 Nānwaha na ṅwakani 124

U nwala nyito dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe kha khalenda.

U dzhenisa maḍuvha a mabebo kha khalenda.

U vhekanya maipfi a tshi tevhedza mibvumo (uu, aa, io, ae).

U nwala mafhungo a tshi shumisa maipfi e a newa.

U kopolola maipfi *riṅe*, *zwino*, *uri* na *vhona*.

## 124 U nwala tshitori 126

U fhindula mbudziso dzi no kwama ṅwaha muswa.

U nanga na u livhanya kufhelele kwone kwa mafhungo.

U nwala mulaedza wa holodei kha garaṭa.

Inwi ni wa tshipentshela 129

Dikishinari (thalusamaipfi) yanga 130



Kha ri vhale

Nga Mugivhela ho vha hu duvha la mabebo la Busi. O fara riwaha wa vhuṭahe. O vha o takala ngauri malume wawe vho mu fha R50 ya u renga mpho yavhudi. Busi na Matodzi vha vhona phositara i no amba nga baisigiri.

## BAISIGIRA YA MAKWEVHO

Inwi vhasidzana, a ni yi tshikoloni nga baisigira?

Ri khou rengisa baisigira ya u naka ya vhasidzana.

I kha di tou vha ntswantswa.



Edzisani ni sa athu renga.

Founelani Barbie kha 012 012 0120

Nyimele yayo?

- Ndi baisigira ya vhasidzana ya 55cm.
- I na tshithatha nga phanda, bodelo la madi la pulasitiki na biriki dzi no fara vhukuma.
- I na fureme tshena na sale ya pinki i no tsitswa na u gonyiswa na mananga a re na raba.
- Tshaini ya hone yo thivhedzwa lune na sa do dola oili kha milenzhe.



Kha ri riwale

Fhindulani mbudziso idzi. Nwalani phindulo yanu ngomu thebuluni.



Hu khou rengiswa tshithude?

Ndi nnyi ane a khou tshi rengisa?

Nomboro yawe ndi ifhio?

Itshi tshithu ndi tshiswa?

Duvha:




Kha ri n̄wale

N̄walani mulaedza wa duvha la mabebo kha garaṭa ya Busi ya duvha la mabebo.

Maipfimaḍivhiwa

seli  
tuwa  
khwine  
ngoho



Blank writing area with horizontal lines.



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikalani zwone. Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya n̄dowedzo.

muuluso

swiswi

lwendo

muumo

rwiwa

lwenzhe

swiswa

vhurwa



swenda



lwala



rwana



muunda

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maipfi aya.

ndi

nga



Kha ri ite nyito

No no vhuya na vhona kana u pfa khungedzelo dzi no takadza kha TV kana kha radio? Dzo vha dzi tshi takadza nga mini?  
Musi ni kha tshigwada tsha vhoiwe, itani litambwa la khungedzelo ya TV ya u rengisa baisigiri, kana tshirwe tshithuvho tshine na nga tshi humbula.



Ni do rengisa mini?



Kha ri riwale

Vhalani fhungo linwe na linwe ni nange ipfi lo teaho uri ni fhedzise fhungo.

Namusi Busi na Matodzi u/vha vhengeleni la baisigira.

Vhuvhili havho u/vha khou sedza basigira.

Busi u/vha na R50 ye a fhiwa nga duvha lawe la mabebo.

Mulovha Busi na Matodzi o/vho vha e/vhe khontsatini ya tshikolo.

Ntakadzeni o/vho vha e/vhe kilanara khontsatini.





Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungomaitei a inwi muṅe a.

N̄namusi hayani

N̄namusi tshikoloni

Mulovha hayani

Mulovha tshikoloni



Kha ri d̄iphine

Talani mutalo u tshi bva kha maipfi u tshi ya kha zwipiḍa zwo teaho zwa baisigira.



maṅanga

sale

t̄irapa

biriki

fureme



Kha ri vhale

Busi na Pam vho ya u lavhelesa baisigira. Babi a ri, “Edzisani ni sa athu **renga**.”

Busi a mbo di namela baisigira. Ya tuwa nga luvhilo.

Pam na ene a edzisavho.

A amba a ri, “Busi, ndi **vhutholini** hafha!”

Fhedzi baisigira iyi yo vha i R60 zwino Busi o vha o fara R50 fhedzi.

Vhege yo fhiraho Busi o fara riwaha wa vhuṭahe, malume awe vha mu fha R50.

Busi a humela hayani a humbela **khotsi** awe uri vha mu fhe R10 ya u dadzisa. Vha ri khae, “Ndi do ni fha R10, tenda na thoma nga u nthusangadeni.”

Pam a ri, “Ndi do ni thusangadeni, Busi.” Nangoho Pam a thusa Busi ngadeni. Vha kumba matari, vha sheledza zwimela.”

“Ndo livhuha no nthusangadeni, Pam,” hu amba Busi.

“Khonani ndi **khonani**, khonani yanga,” hu amba Pam.

Ndi fhalaha Pam na Busi vha tshi tuwa vha ya u renga baisigira.



Khonani dzi a thusana.

Khonani dzi a thetshesana.

Khonani dzi a vhavhalelana.





**Kha ri n̄wale**

Fhindulani mbudziso idzi. N̄walani phindulo yaṅu ngomu thebuluni.

Baisigiri yo d̄ura vhugai?	
Busi o vha o fara vhugai?	
Busi o vha a tshi khou t̄ahalelwa nga vhugai?	
Busi o tea uri a ite mini uri a wane tshelede ya u engedza?	
Pam o vha e khonani ya mbiluni? Ngani?	
Khonani yaṅu ya mbiluni i ni itela mini?	



**Divhamaipfi**

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi muṅe buguni yaṅu ya n̄dowedzo.

maranga

mut̄hala

vhutsi

khaithi

khavho

hatsi

phat̄hela

kunga

renga

vhut̄holi

khotsi

khonani

**Maipfimaivhiwa**

vhudzisa  
musi  
hatsi  
tshena



**Kha ri n̄wale**

Kha ri n̄walulule maipfi aya.

*nga*

*sa*



Kha ri nṱwale

Lavhelesani zwifanyiso izwi. Ambani na khonani yaṅu nga itshi tshiṭori ni bule uri ni vhona u nga tshi ḁo fhela nga nḁilade. Ni kone u dzhenisa mafhungo kha bulo ḁa maambiwa ḁa u fhedza ni tshi sumbedza zwine vha tea u ita.



1

Na zwino Pam, zwi khou takadzesa. Ndo takala uri na inwi ni na baisigira.

Yoo Busi, zwi ḁifha hani u tshimbila roṭhe.

Pam, thetsheshelesani. Hu na tshimange tshi no khou lila.



2

Ee! Vhonani – mutshila watsho wo fashwa nga ḁiraṭa.

---



---



---



3

Yowee, kumange kwa vhathu wee!

Busi, ri ite mini ngakwo?



4

---




---



---

Duvha:



Kha ri ite nayito

Itelani vhavhili vha khonani dzaṅu dza mbiluni garaṭa.

Blank writing area with horizontal lines.



Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri ṅwale

Pam na Busi vho ita mini nga kuḷa kumangana? ṅwalani kufhelele kwa tshiṭori.










Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri diphine

Dzudzanyani maipfi aya ni a ṅwale zwikhalani zwi re nga fhasi. Ni kone u livhanya maipfi na zwifanyiso.

siriabagi	hihakti	imagnn	laob
baisigira			
			
			
mangkue	wbkau	nudn	uirm



Kha ri vhale

Nga Musumbuluwo Dan na Ntakadzeni vho ya phurakhithisini ya bola. Dan a hangwa khokho dzawe hayani. Mugudisi a ri, "Khokho dzau dzo **salafhi**? Ni nga si tambe ni si na khokho." Dan a si thetshesele, nga mbilu a ri **hunani**, a dzhena a tamba. Dan a kora zwickoro zwiraru.

"Yoo, yoo, yoo, **ndiwe** ngwena! No nndadza," hu vhidzelela Ntakadzeni.

Hu si kale Dan a tshewa mulenzhe. Zwo vha zwi tshi vhavha nga maanda.

"Ndi do ya **ngani** hayani ngoho?" a tshi khou lila.

"Ni singo vhilahela, ndi do ni thusa," hu amba Ntakadzeni.

Ntakadzeni a laisa Dan kha baisigira yawe.

Enver a hwala bege ya Dan. Vha isa Dan hayani.

"Mma, ndo vha isala," hu amba Dan. "Muthu a sa pfi **ndinwi**. Ni tamba ni songo ambara khokho. Tshelede ya u ya kiliniki i do **bvafhi**?" hu amba mme awe.



Kha ri nwale



Nwalani mutevhe wa maipfi o hwetedzwaho a re tshitorini itshi.




Muhwetedzo ndi musi maipfi mavhili a tshi hwetedzwa avha lithihi. Dzinwe tsumbo khedzi: **dzula ngafhi** = dzulafhi, **la mini** = lani.

Zwino fhindulani mbudziso idzi.

Ri zwi divha hani uri Dan o tamba zwavhudi?

Dan o isa hani hayani?

Ndi nnyi muñwe we a thusa Dan?

Ntakadzeni na Enver ndi khonani vhukuma dza Dan? Ngani?

khwine  
zwothe  
gope  
pota



Kha ri ñwale

Ñwalani, vhukati ha zwiðevhe, mafhungo e a vhudzwa Dan nga havha vhatu.



Mugudisi	"	"
Ntakadzeni	"	"
Mme	"	"



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili a inwi mune buguni yanu ya ndowedzo.

mbalo

tangwa

hangwa

mbula

mbokoto

vhangwa



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule maipfi aya.

nga

kuwo

# Dan u dihuvhadza mulenzhe

Themo ya 4 – Vhege dza 5–6



Kha ri ite nyito

Nomborani zwifanyiso izwi ni tshi sumbedza u tovhekana hazwo nga ngona. Ni kone u iwala fhungo nga tshifanyiso tshirwe na tshirwe.



Zwo thoma
Ha da
Ha tevhela
Tsha u fhedzisela



Kha ri iwale

Talani mutalo ni tshi livhanya maipfi ane a amba zwi no fana.

bvafhi	ndi iwe
ndiwe	vhea ngafhi
ndinwi	ndi inwi
vheafhi	bva ngafhi

nani	toḁa mini
salafhi	na mini
toḁani	mu diḁhi
muḁi	sala ngafhi



**Kha ri n̄wale**

N̄walani muhwetedzo wa maipfi a re na mivhala.

Ndi <b>ḁo</b> renga ngafhi khokho dza bola?	rengafhi
Vha <b>tḁoḁa</b> mini fhasi ha muri?	
U <b>ḁo</b> n̄wala ngafhi tshuṅwahaya yawe?	
Vha ri sema vha ri: "Vhabva <b>ndi</b> inwi vhana vha f'hano"!	
Ndo amba nda ri Nyelisani a thi <b>mu</b> ḁivhi.	



**Kha ri n̄wale**


Talani mutalo u tshi bva kha maipfi a re kha rou ya n̄ṅha u tshi ya kha a re kha rou i re nga fhasi a no amba zwi no fana nao.

takadza	bvungwi	bada	lala	sedza
edela	gondo	ngomungomu	vhona	seisa



**Kha ri ḁiphine**

Tumani zwithoma uri ni vhone tsho oliwaho.





Kha ri vhale

Rothe ri tea u thusa vhaiwe vhathu duvha linwe na linwe.  
 Ni a thusa vhaiwe?  
 Ni thusa vhaiwe nga mini?  
 Ndi vhoneyi vha no ni thusa?  
 Vha ni thusa nga mini?



Pam na Peter: ri a thusa  
 hayani hashu. Ri thusa nga u  
 tanzwa zwigodelo.



Ntakadzeni nne: ndi thusa makhulu  
 wanga. Ndi a vha thusa musi vha tshi  
 pfuka tshitarata.



Pam na Busi: ri lela zwikaladzi  
 na zwirathu zwashu.



Dan na Busi: ri thusa ngadeni.  
 Ri tahula tshene na u sheledza  
 zwimela.

Duvha:



Kha ri ñwale

Vhalani tshiṭori, ni kone u fhindula mbudziso.

Maipfimaḍivhiwa

hai  
dina  
gaku  
done

Ndi nnyi a no thusa makhulu wawe?

Pam na Busi vha thusa kha zwifhio?

Ndi vhonnyi vha no tanzwa zwigodelo?

Ndi vhonnyi vha no tahula tshene?



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba uri ni thusa hani vhañwe vhatu.



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwickhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili a inwi muṅe buguni yaṅu ya ndowedzo.

maalo

rengela

tshibvuvhelo

maano

thuñwa

maanda

shumela

mibvumo

bvuñwa

ambela

luñwa

vhubva



Kha ri ñwale

Ñwalulani maipfi aya.

ene

ine



Kha ri ite nyito

Itani thiki kha zwithu zwine na thusa khazwo.

U thusa kha u tanzwa zwigodelo.

U thusa u bika.

U fhufhura buse.

U thusa u londa zwifuwo.

U kunakisa nḡu.

U thusa u ka maḡi.

U swiela.

U thusa u vhasa mulilo.

U lela vhana.

U thusa ngadeni.

U londota vhalala.

U thusa u renga mavhengeleni.



Kha ri nḡale

Nḡalani muhwetedzo wa maipfi o talelwaho nga fhasi.

ngani

ndiwe

nani

vheafhi

yafhi



Pam na Busi vho ya ngafhi na kumangana?

yafhi



Kumangana kwo fura nga mini?

Ndi iwe we wa shuma ngadeni.

Naa afho muḡani hu na mini?

Busi o vhea ngafhi gamu?



Kha ri n̄wale

Dzhenisani u kana tshi uri ni fhedzise fhungo.

Tshimange tshanga \_\_\_\_\_ n̄tha ha muri. A tshi tsha kona u tsa.

Muri wo lapfesa, \_\_\_\_\_ fhira na n̄du.

Ntakadzeni o swika na leri, \_\_\_\_\_ do tshi tsitsa.

Pam \_\_\_\_\_ do tika leri uri Ntakadzeni a si we.



Kha ri diphine

Thosani khoini. Ya wa nga t̄hoho, ni tshimbile zwikhala zwiwhili ni tshi ya phanda. Arali ya wa nga mutshila, ni humela murahu nga tshikhala tshithihi. Ni tshi swika kha tshiga ni tea u ita zwine tshiga itsho tsha amba.

U thoma



Bulani dzina lānu.



Tengenedzani penisela kha munwe.

W

Bulani ipfi li no thoma nga w.



Imbani luimbo.



Tengenedzani bugu kha t̄hoho.



Vhalani ni tshi ya murahu u bva kha 10.




Peletani tshifani tshanu.



Bonyani māto ni n̄wethuwe.

'sh'

Bulani pfi li re na mubvumo wa sh.



Vhofhololani thambo dza zwienda.



Imani ni tshimbidze zwanda.



Livhuhani mudededzi wanu vhe vha ni funza zwavhudi ngaurali.

U fhedza



**Kha ri vhale**

Vhana lifhasini lothe vha tama u newa zwifhiwa.

Nhe ndi pfi Pam. Ndi na miŋwaha ya 8.



Ndi pfi Ntakadzeni. Ndi na miŋwaha ya 7.



Khirisimusi i do swika zwenezwino. Ri do wana zwifhiwa. Na rine ri do fha khonani dzashu zwifhiwa. Ri do renga na muri wa khirisimusi. Ri do vhea zwifhiwa fhasi ha uyu muri. Nga Khirisimusi ri do la khekhe na malegere.

Ndi pfi Madhu Ndi na miŋwaha ya 8.

Ndi pfi Batuk. Ndi na miŋwaha ya 10.



Ndi pfi Sheroni. Ndi na miŋwaha ya 10.



Ndi pfi Selwyn. Ndi na miŋwaha ya 9.

Hanukkah i do swika zwenezwino. Hu do vha na zwiliwa zwinzhi. Ri takalela u la panekuku na dounati. Ri a takalela u wana zwifhiwa.

Diwali i do swika zwenenizwino. Ri do newa mabogisi a malegere na nduhu. Ri do nakisa ndu yashu ra thuthubisi khirikhethe.

Ndi pfi Fatima. Ndi na miŋwaha ya 8.



Ndi pfi Enver. Ndi na miŋwaha ya 11.

Eidi i do swika zwenezwino. Ngavhe ri tshi wana zwifhiwa zwinzhi. Khonani dzashu na dzone ri a dzi fha zwifhiwa. Hu vha hu na malegere manzhi a u la.


Duvha:



Kha ri n̄wale

Dzhenisani dzina la n̄wana muñwe na muñwe nga vhuḁalo, ni fhedzise thebulu.

Dzina	Miñwaha	Holodei	Vha ḁo la mini?	Vha ḁo fhiwa zwifhiwa?
Pam	8	Khirisimusi	Maḁegere na khekhe	Ee



Ni ḁo pembelela holodei ifhio? Ni ḁo pembelela nga nḁilade?

---



---



Divhamaipfi

Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi muñe buguni yañu ya nḁowedzo.

swara

nḁala

zwifhalo

nḁifhela

zwifhinga

nḁa

nḁivho

swura

swika	nḁuhu	nḁu	zwifhiwa

Maipfimadihiwa

tuwa  
dala  
nnzhi  
kokodza



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maipfi aya.

kona

yashu



Kha ri ite nyito

Ambani na khonani dzaṅu nga zwine zwa khou bvelela tshifanyisoni itshi.

Hu thoma




Ha tevhela




Maipfi a nyito



Kha ri ṅwale

Tangedzelani dzina ni talele nga fhasi ipfi la nyito line la ri vhudza uri muthu u ita zwifhio.

Enver u tamba khirikhethe.

Sharon u vhalala bugu khulukhulu.

Ntakadzeni u gidima mbambe.

Mandu u bambela tshikolo tshi tshi bva.

Pam u tamba netibolo.

Fatima u gidimela bisi.

Busi u namela baisigiri yawe.



# Pulane dzanga dzaiwakani



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maipfi aya.



U do vha u n̄waha ufhio?

Ni na pulane dzifhio dza n̄waha muswa?




Kha ri n̄wale

Livhanyani fhungo li re tshibogisini tshidala na li re tshibogisini tsha lutombo.



Ndau yo zwima zwiliwa.

Tshimange tsha gonya muri.

Mutukana o raha bola nga shotho.

Vhana vho tambisa metshisi.

Ro baka khekhe nga Mugivhela.

Yo vha i tshi khou na.



Nda dzhia tshisambureni.

Lo vha li duvha la mabebo la Mukundi.

Zwipuka zwituku zwa shavha.

Bola yo pwasha fasitere la tshikolo.

Busi a difhisa minwe.

Ntakadzeni a dzhia leri.





Kha ri vhale

Dzhenisani zwe na ita kha miwedzi yo fhambanaho naiwaha.

Phando	Luhuhi	Thafamuhwe	Lambamai
Shundunthule	Fulwi	Fulwana	Thangule
Khubvumedzi	Tshimedzi	Lara	Nyendavhusiku

Naiwaha a ro ngo dzula fhasi. Ro tamba mitambo. Ro ita tshunwahaya dzashu. Ro vhavhalela vhanwe vhathu. Ro wana khonani ntswa. Ro londa zwifuwo zwashu. Ro guda nga mutsho na khalanwaha. Ro divhana sa vhathu.



Kha ri nwale

Zwino dzhenisani madzina a miwedzi miṅa. Ni nwale uri no ita mini nwedzi muṅwe na muṅwe.

1	
2	

Duvha:

3	
4	
5	
6	



Kha ri n̄wale

Fhindulani mbudziso idzi.



Ndi n̄wedzi uf hio uno?

N̄walani zwine na do ita uno n̄wedzi.



D̄ivhamaipfi


Dzhenisani maipfi zwikhalani zwo teaho. Vhalani maipfi ni thetsheselele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili a inwi muṅe buguni yaṅu ya n̄dowedzo.

- muunda
- maanda
- miomva
- maedza
- miondo
- maele
- maanga
- muungo

Maipfimaḍivhiwa

vhala  
tshanga  
imba  
tshina

muumo	maano	miora	maembe
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maipfi aya.

*n̄ine*

*zurino*

*uri*

*vhona*



Kha ri n̄wale

Ambani na khonani yaṅu nga tsh̄tori tshine na ḡo n̄wala.  
Ni kone u n̄wala mihumbulo yaṅu kha siat̄ari ili.



*Pulane ya tsh̄tori  
tshanga.*



Ndi vho nnyi vha re tsh̄torini?

Vhaanewa na  
fhethuvhupo

Tsh̄tori tshi bvelela ngafhi?



Tsh̄tori tshi bvelela lini?

Mathomo

Hu itea mini mathomoni a tsh̄tori?

Mutumbu

Hu itea mini kha mutumbu wa tsh̄tori?



Magumo

Tsh̄tori tshi fhela nga ṅdilade?

KHAVARA YA MURAHU



MUŊWALI INDI NNYI?

Nwalani dzina laṅu.

Miṅwaha yaṅu.

Hune na dzula hone.

8

LIGA la 4: gerani kha mutalo nga murahu ha musi ne so la pulara bugu yaṅu

KHAVARA

Olani tshifanyiso hafha.

Nwalani dzina la bugu hafha.

Nwalani dzina laṅu (ndi inwi muṅwali).

1

LIGA la 1: petani kha mutalo wa zwithoma

5

Isani tshifori tshaṅu phanda hafha.

Olani tshifanyiso hafha.

7

Nwalani mutumbu wa tshifori tshaṅu hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.

Thomani u n'wala tshiṭori tshanu hafha.

Fhedzisani tshiṭori tshanu.

2

7

3

9

Tsani tshiṭori tshanu phanda hafha.

Nwalani uri hu bvelela mini magumoni a tshiṭori tshanu.

Olani tshifanyiso hafha.

Olani tshifanyiso hafha.



Inwi ni wa tshipentshela.

Muvhili wanu wothe  
ndi wa tshipentshela.

Muvhili wanu ndi wanu!



A HUNA  
MUTHU  
o teaho u  
kwama  
vhudzimu  
hanu.

Arali muñwe muthu a nga kwama  
vhudzimu hanu, vhudzani vhanwe.

Arali muñwe muthu a nga ni  
itisa zwithu zwine ni si zwi fune,  
vhudzani vhanwe.

Hune na nga founela hone  
ni tshi toda thuso:

Child Line: 0800 05 55 55

Life Line: 0861 322 322

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

Nomboro ya shishi ya SAPS: 10111

Nomboro ya Vha Tsireledzo ya Vhana:  
012 393 2359/2362/2363



# Dikishinari yanga

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t


U u

V v

W w

X x



Y y



**Finger puppets:**  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.








Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling



glue the tortoise shell here.



*MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.  
Cut out the mask on the outer black line.  
Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.*



*Use this book mark to keep your place in your book.  
Write your name on it so that you don't lose it.*

